

INFORMACIJA

o Pismu ponude i prihvatanja za predmet MJ-B-OAC, a koje se odnosi na „Blanket Order Training Case“ između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Ministarstvo odbrane upućuje pripadnike Vojske Crne Gore na usavršavanja, obuke i vježbe u Sjedinjene Američke Države, shodno Programu međunarodnog vojnog obrazovanja i obuke (International Military Education and Training - IMET).

U decembru 2024. godine Ministarstvo odbrane je uplatilo novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 EUR, koja se nalaze na opštem računu FMS-a (Foreign Military Sales - Programa inostrane vojne prodaje). Navedenim sredstvima upravlja Služba za finansije i računovodstvo američkog Ministarstva odbrane, a ista su rezervisana i zaključana.

U junu 2025. godine, Kancelarija za odbrambenu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama (ODC), dostavila je nacrt Letter of Request (LoR) za FMS Blanket Order Training Case, koje je prihvaćeno i potpisano, a na osnovu kojeg nam je Vlada Sjedinjenih Američkih Država dostavila Pismo ponude i prihvatanja za predmet MJ-B-OAC, a koje se odnosi na „Blanket Order Training Case“. Ovim Pismom ponude i prihvatanja omogućava se korišćenje sredstava u iznosu od uplaćenih 200.000,00 \$, koja će se koristiti za treninge, kao za IMET usavršavanja i obuke.

Prednosti ovog predmeta su što isti pruža mogućnost pohađanja obuka i vježbi, pored onih koje se finansiraju kroz Program međunarodnog vojnog obrazovanja i obuka (IMET), te obezbjeđuje alternativni način za osiguranje kvota na kursevima.



Sjedinjene Američke Države
Pismo o ponudi i prihvatanju (LOA)
MJ-B-OAC

Na osnovu pisma Ministarstva odbrane Crne Gore, od 10. (nastavak na strani 2)

U skladu sa Zakonom o kontroli izvoza oružja, Vlada Sjedinjenih Američkih Država (USG) nudi da proda Crnoj Gori, c/o Kancelarija za bezbjednosnu pomoć, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Ljubjanska BB, 81000 Podgorica, Crna Gora, odbrambene artikle ili odbrambene usluge (što može uključivati usluge projektovanja i izgradnje u oblasti odbrane) zajednički nazvane „stavke“, navedene ovdje, u skladu sa odredbama, uslovima i odredbama ovog Pisma o ponudi i prihvatanju.

Ovo Pismo o ponudi i prihvatanju je za Opštu porudžbinu kontinentalnog dijela Sjedinjenih Američkih Država (nastavak na strani 2)

Procijenjena cijena: 200.000 dolara

Početni depozit: 200.000 dolara

Uslovi prodaje: Gotovina uz prihvatanje

Ova ponuda ističe 28. februar 2026. godine. Izuzev ukoliko kupac ne podnese zahtjev za produženje i Vlada SAD to ne odobri, ponuda će prestati da važi na datum isteka.

Ovo Pismo o ponudi i prihvatanju se sastoji od stranica od 1 do 15.

Dolje potpisani su ovlašćeni predstavnici svojih vlada i ovim nude i prihvataju, respektivno, Ovo Pismo o ponudi i prihvatanju:

Potpis SAD: IA pregledano/odobreno

Datum: 26. septembar 2025.

Potpis kupca:

Štampano ime i zvanje:

Datum:

Agencija za sprovođenje: HQ TRADOC ATTG-TRI-S. FT. EUSTIS., VA 23604-5724

Agencija:

DSCA: Pregledao/odobrio DSCA

Datum: 01. oktobar 2025.

Informacije koje treba da dostavi kupac:

Oznaka šifra za _____, šifra špeditera _____, šifra nabavljačke agencije kupca _____;

Naziv i adresa platne kancelarije kupca: _____



Nastavak reference klijenta: jun 2025; i Kancelarija za odbrambenu saradnju - Crna Gora, imejl od 12. avgusta 2025.
Nastavak opisa slučaja: (CONUS) Obuka. Profesionalno vojno obrazovanje (PME), Specijalizovana i tehnička institucionalna obuka Vojske SAD za Oružane snage Crne Gore, pod sponzorstvom Vojske SAD.

Artikli koji će biti isporučeni (procijenjeni troškovi i mjeseci za isporuku su):

(1) Br art	(2) Opis/stanje	(3) Kol. Pred. Jed.	(4) Cijena		(5) SC/M OS/TA	(6) Šifr. za puštanje ponude	(7) Šifra za uslove isporuke
			(a) Jed.	(b) Total			
001 6	NOO 000000FMSTRNG (N)(N)(R)(IX) OBUKA Blanket Order Continetal United States (CONUS)/Opšti nalog CONUS Obuka Ovaj paket uključuje Continetal United States (CONUS) obuku za međunarodne studente. Naknada za putne i životne troškove. Ova paket linija obezbjeđuje obuku Vlade SAD i izvođača radova za osoblje zemlje korisnika. Ovo pismo o ponudi i prihvatanju (LOA) takođe obezbjeđuje naknadu za putne i životne troškove (TLA) za međunarodne vojne studente (IMS) i medicinske troškove tokom pohađanja obuke. Naknada za putne i životne troškove /TLA uključuje prevoz, višak prtljaga, smještaj u tranzitu, troškove izdržavanja, obroke i dodatne troškove. Naknada za putne i životne troškove će biti obezbijedena kako je utvrđeno u Priručniku za upravljanje bezbjednosnom pomoći (SAMM) i obračunata u ovom paketu. Naknada za životne troškove po studentu je ograničena na cijene odobrene u Priručniku za upravljanje bezbjednosnom pomoći /SAMM-u, Tabela C10.T12	XX		\$191.298	S (-) TA3	-	-
002 P	N7E 000000S365003 (N)(N)(R)(IX) ZDRAVSTVENE USLUGE ZDRAVSTVENE USLUGE	XX		\$ 2.500	S (-) TA3		

Rezime procijenjenih troškova:

- (8) Neto procijenjeni troškovi: 193.798 dolara
(9) Pakovanje, pakovanje i rukovanje: 0 dolara
(10) Administrativni troškovi 6.202 dolara
(11) Transportni troškovi : 0 dolara
(12) Ostalo: 0 dolara
(13) Ukupni procijenjeni troškovi 200.000 dolara

Radi pomoći u fiskalnom planiranju, Vlada SAD pruža sljedeće očekivane troškove ovog Pisma o ponudi i prihvatanju:

PROCIJENJENI RASPORED PLAĆANJA

Datum plaćanja:
Početni depozit

Kvartalno:
200.000 dolara

Kumulativno:
200.000 dolara



Objašnjenje akronima i kodova, kao i finansijske informacije, mogu se naći u „Pismu informacija o ponudi i prihvatanju“.

Distribucija potpisanih kopija:

1. Po prihvatanju, kupac treba da vrati jednu potpisanu kopiju Pisma o ponudi i prihvatanju:

Službi za finansije i računovodstvo odbrane - Indianapolis, na pažnju: Računovodstvo za bezbjednosnu pomoć, DFAS-JAX/IN 8899 E. 56th Street Indianapolis, IN 46249-0230. Istovremeno, bankovni transfer početnog depozita ili iznosa koji duguje, uz prihvatanje ovog Pisma o ponudi i prihvatanju (ukoliko je potrebno) treba izvršiti na ABA #021030004, U.S. Treasury NYC, Agency Location Code: 00003801, Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency, sa naznakom „MJ-B-OAC, plaćanje iz Crne Gore“; ili ček za početni depozit, na ime američkog Trezora, poslat poštom na Defense Finance and Accounting Services

MJ-H-OAC
Strana 2 od 15

na pažnju: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis, IN 46249, sa naglaskom „MJ-B-OAC, payment from Montenegro/ plaćanje iz Crne Gore“. Poželjan je bankovni transfer.

2. Jednu potpisanu kopiju treba vratiti Ministarstvu vojske, direktoru, Security Assistance Training Field Activity - TRADOC-u (Terenska aktivnost obuke za bezbjednosnu pomoć), 950 Jefferson Avenue, Ft. Eustis, Virginia 23604-5724.

MJ-H-OAC
Strana 3 od 15



Napomena 1. NAKNADA ZA PUTNE I ŽIVOTNE TROŠKOVE.

Prema E- Priručnika za upravljanje bezbjednosnom pomoći - SAMM C10.13.2, na zahtjev vaše vlade i uz saglasnost Vlade SAD, ovo Pismo o ponudi i prihvatanju obezbjeđuje sredstva za pokrivanje putnih i životnih troškova studenata. Međunarodnom vojnom studentu/IMS u okviru Programa bezbjednosne saradnje biće isplaćena naknada za životne troškove, kako je utvrđeno u Tabeli C10.T12, Poglavlje 10 E Priručnika za upravljanje bezbjednosnom pomoći -SAMM-a. Ova izjava takođe treba da bude navedena u Pozivnom putnom nalogu. (1F6)

Napomena 2. MEDICINSKE USLUGE.

Ovlašćene medicinske/stomatološke usluge za studente procjenjuju se na 500 dolara po studentu. Konačno poravnanje ovog Pisma o ponudi i prihvatanju (LOA) uključivaće neto troškove pruženih medicinskih usluga. Svaki neiskorišćeni dio sredstava deponovanih za pokrivanje medicinskog tretmana biće vraćen kupcu kada se Pismo o ponudi i prihvatanju /LOA zatvori.

Kupac ili zemlja korisnik se slaže da deponuje dodatna sredstva kada se početni medicinski depozit iscrpi. (2D6)

Napomena 3. DOSTUPNOST/NEDOSTUPNOST SMJEŠTAJA BEZ PRATNJE.

Dostupnost smještaja na stacionaru nije garantovana. (1S6)

Napomena 4. DOSTUPNOST/NEDOSTUPNOST PORODIČNOG SMJEŠTAJA.

Porodični smještaj na stacionaru obično nije dostupan tokom aktivnosti obuke. Studenti u pratnji ovlašćenih izdržavanih lica, biće odgovorni za organizovanje i plaćanje porodičnog smještaja van stacionara, uključujući prevoz do i od mjesta obuke. Studenti sa ovlašćenim izdržavanim licima u pratnji mogu da zauzmu porodični smještaj u stacionaru, samo nakon što se utvrdi da su ispunjeni vojni zahtjevi SAD i da će biti zadovoljeni za planirano trajanje boravka studenata. Student je odgovoran za plaćanje povezanih naknada i troškova. (1T6)

Napomena 5. OTKAZIVANJE/ODUSTAJANJE.

Svako potvrđeno mjesto za obuku u ovom Pismu o ponudi i prihvatanju / LOA mora se koristiti u skladu sa Priručnikom za upravljanje bezbjednosnom pomoći / SAMM-om, kako je modifikovano porukom o politici naknada za otkazivanje Vojske SAD, koja se objavljuje godišnje za određenu fiskalnu godinu. (1V6)



Napomena 6. Pisma o prihvatanju / LOA-a OTVORENE OBUKE.

Novčana vrijednost ovog otvorenog pisma o ponudi i prihvatanju (LOA) zasniva se na poznatim zahtjevima za obuku kupca ili zemlje korisnika na dan pripreme pisma o ponudi i prihvatanju. Ministarstvo vojske (DA) ne garantuje da će svi željeni datumi obuke biti dostupni; međutim, Ministarstvo vojske će učiniti sve napore u tom pogledu. Kupac ili zemlja korisnik biće obaviješteni što je prije moguće o obuci koja se može zakazati. (1W6)

Napomena 7. KVALIFIKACIJA STUDENTA.

Po obavještenju o datumu izvještaja (ili ako je mjesto potvrđeno duže od 30 dana), korisnik je odgovoran za obezbjeđivanje kvalifikovanog studenta/studenata, kako je propisano Organizacijom za bezbjednosnu saradnju SAD u zemlji, u skladu sa AR 12-15, izuzev ukoliko nije drugačije izuzeto/oslobođeno takve kvalifikacije od strane Vojske SAD. (1Y6)

Napomena 8. ODGOVORNOST ZA ŠTETU.

Kupac ili zemlja korisnik biće odgovorni za svu štetu na opremi SAD (avionima, kamionima itd.) nastalu usljed nepažnje studenta. (2L6)

Napomena 9. LIČNI TROŠKOVI.

Studenti će biti odgovorni za plaćanje troškova prevoza (ako se odluče za život van stacionara), obroka, usluge pranja veša i svih drugih usluga ili ličnih troškova života koje imaju. Kupac ili zemlja korisnik se slaže da obezbijedi blagovremenu isplatu takvih troškova. (P5)

Napomena 10. OBUKA - INFORMACIJE O DOMOVINSKOJ BEZBJEDNOSTI I TROŠKOVI OGRANIČENJA.

Da bi prošao obuku u skladu sa ovim Pismom ponude i prihvatanja (LOA), kupac ili partner korisnik mora da dostavi sve potrebne biografske i biometrijske podatke za svoje međunarodne vojne studente i prateće članove porodice, kako je to dogovorio i naveo američki tim na teritoriji, kako bi se omogućilo dovoljno vremena za bezbjednosnu provjeru. Ukoliko se bilo koja potrebna informacija ne dostavi do tog datuma, Vlada SAD će otkazati ili ponovo zakazati predmetnu obuku. Mogu se primijeniti troškovi oduzimanja u skladu sa Propisom o finansijskom upravljanju Ministarstva odbrane (FMR), Tom 15, poglavlje 7 i Priručnikom za upravljanje bezbjednosnom pomoći (SAMM), poglavlje 10. Kupac ili partner korisnik se podstiče da istovremeno dostave sve potrebne informacije i za primarnog i za alternativnog kandidata za obuku.



Napomena 11. REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA.

Računi bezbjednosne pomoći (SAA) podliježu finansijskim revizijama Vlade SAD u skladu sa odredbama o reviziji Zakona o glavnim finansijskim službenicima (CFO) iz 1990. godine (P.L. 101-576), sa izmjenama i dopunama, Zakona o reformi upravljanja vlašću (GMRA) iz 1994. godine (P.L. 103-356) i Zakona o unapređenju saveznog finansijskog upravljanja iz 1996. godine (P.L. 104-208). Prema odjeljku 1.2 Standardnih uslova i odredbi Pisma o ponudi i prihvatanju (LOA), Vlada SAD će obezbijediti stavke iz svojih zaliha i resursa, ili će ih nabaviti pod uslovima i odredbama u skladu sa propisima i procedurama Ministarstva odbrane. Ove procedure uključuju interne revizije Ministarstva odbrane koje će se obavljati na svim Računima bezbjednosne pomoći. Sve transakcije povezane sa ovim Pismom ponude i prihvatanja mogu biti revidirane i pregledane od strane nezavisnog javnog računovođe. Naslov 10 Zakona Sjedinjenih Država, odjeljak U.S.C. Član 130c štiti osjetljive informacije kupca o prodaji vojne opreme inostranstvu od javnog širenja.

Napomena 12. JEDNOKRATNI TROŠKOVI SE NE PRIMJENJUJU - PRODAJA VOJNE OPREME STRANIM DRŽAVAMA (FMS).

Jednokratni troškovi (NC) se ne primjenjuju.

Napomena 13. ZATVARANJE SLUČAJA (ACCP) - PRODAJA VOJNE OPREME STRANIM DRŽAVAMA (FMS).

Procijenjeni datum zatvaranja je 24 mjeseca nakon datuma planirane konačne isporuke ili izvršenja usluge, ili 36 mjeseca za slučajeve obuke.

Napomena 14. ROKOVI ZA IZVJEŠTAVANJE O NESLAGANJU U SNABDIJEVANJU (SDR).

U skladu sa stavom 5.4 Standardnih uslova i odredbi u vezi sa Izvještajima o neslaganju u snabdijevanju (SDRS), kupac se slaže da prijavi pogrešno usmjerene ili nenaručene pošiljke. Kupac se dalje slaže da prijavi takve pošiljke koje sadrže artikle koji su identifikovani kao klasifikovani/osjetljivi materijal i/ili oružje, djelovi oružja ili eksploziv, u roku od 24 sata od otkrivanja, bez obzira na vrijednost u dolarima, radi uputstava za odlaganje od strane Vlade SAD. Kupac se slaže da pošalje takav klasifikovani/osjetljivi materijal i/ili oružje, djelove oružja ili eksploziv u roku od 30 dana od naloga Vlade SAD za takav povraćaj. Za sve ostale stavke, kupac se slaže da pošalje artikle koji se razlikuju u roku od 180 dana, od prijema naloga Vlade SAD, za takav povraćaj. Kada je to prikladno, Vlada SAD može naložiti ubrzani povraćaj primjerka artikla koji se razlikuju prije izdavanja daljeg naloga.



PISMO O PONUDI I PRIHVATANJU STANDARDNIH USLOVA I ODREDBA

Odjeljak

1. Uslovi - Obaveze Vlade Sjedinjenih Američkih Država (USG)
2. Uslovi - Opšti ugovori sa kupcima
3. Obeštećenje i preuzimanje rizika
4. Finansijski uslovi i odredbe
5. Odredbe o transportu i neslaganjima
6. Garancije
7. Rješavanje sporova

1. Uslovi - Obaveze Vlade Sjedinjenih Američkih Država (USG)

1.1. Izuzev ukoliko nije drugačije naznačeno, stavke će biti one koje su standardne za Ministarstvo odbrane SAD (DoD), bez obzira na marku ili model.

1.2 Vlada SAD će obezbijediti stavke iz svojih zaliha i resursa, ili će ih nabaviti pod uslovima i odredbama koji su u skladu sa propisima i procedurama Ministarstva odbrane. Prilikom nabavke za Kupca, Ministarstvo odbrane će, generalno, koristiti iste ugovorne klauzule, istu administraciju ugovora i iste postupke inspekcije kvaliteta i revizije, kao što bi se koristilo prilikom nabavke za sebe, izuzev ukoliko Kupac ne zahtijeva drugačije i kako je usaglašeno sa Ministarstvom odbrane i navedeno u ovom Pismu ponude i prihvatanja. Izuzev ukoliko Kupac nije pismeno zahtijevao da se odredi jedinstven izvor izvođača radova, i ovo Pismo ponude i prihvatanja odražava prihvatanje takvog imenovanja od strane Ministarstva odbrane, Kupac razumije da je izbor izvora izvođača radova, za ispunjavanje zahtjeva, odgovornost Vlade SAD, koja će izabrati izvođača radova na istoj osnovi koja se koristi za izbor izvođača radova za zahtjeve Vlade SAD. Dalje, Kupac se slaže da je Ministarstvo odbrane SAD isključivo odgovorno za pregovaranje o uslovima ugovora neophodnim za ispunjavanje zahtjeva iz ovog Pisma ponude i prihvatanja.

1.3 Vlada SAD može ugraditi zaštitu od neovlašćenog mijenjanja (AT) u sisteme naoružanja i komponente koje sadrže kritične programske informacije (CPI). AT zaštita neće uticati na rad, održavanje ili logistiku, pod uslovom da se poštuju svi uslovi navedeni u tehničkoj dokumentaciji sistema.

1.4 Vlada SAD će uložiti sve napore da obezbijedi artikle za navedeni iznos i u okviru navedene dostupnosti.

1.5. U neobičnim i ubjedljivim okolnostima, kada to zahtijeva nacionalni interes SAD, Vlada SAD zadržava pravo da otkáže ili suspenduje cijeli ili dio ovog Pisma o ponudi i prihvatanju, u bilo kom trenutku prije isporuke odbrambenih predmeta, ili pružanja odbrambenih usluga. Vlada SAD će biti odgovorna za troškove prestanka ugovora svojih dobavljača, koji proizilaze iz otkazivanja ili suspenzije u skladu sa ovim odjeljkom. Raskid ugovora sa dobavljačima od strane Vlade SAD, druge radnje koje se odnose na takve ugovore ili prekid isporuka ili pružanja odbrambenih usluga, ne treba tumačiti kao otkazivanje ili suspenziju samog ovog Pisma o ponudi i prihvatanju u skladu sa ovim odjeljkom.

1.6 Američko osoblje, koje obavlja odbrambene usluge u skladu sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju, neće obavljati dužnosti borbene prirode, uključujući dužnosti koje se odnose na obuku i savjetovanje koje mogu angažovati američko osoblje u borbenim aktivnostima van SAD, u vezi sa pružanjem ovih odbrambenih usluga.

1.7 Raspoređivanje ili zapošljavanje američkog osoblja za pružanje usluga, u skladu sa rasom, religijom, nacionalnim porijeklom ili polom.

1.8 Izuzev ukoliko nije drugačije naznačeno, ovo Pismo o ponudi i prihvatanju može biti dostupno javnosti na uvid u skladu sa nacionalnom bezbjednošću Sjedinjenih Država.

2 Uslovi - Opšti ugovori sa kupcima

2.1 Kupac može otkazati ovo Pismo o ponudi i prihvatanju, ili izbrisati stavke, u bilo kom trenutku prije isporuke odbrambenih artikala, ili pružanja odbrambenih usluga. Kupac je odgovoran za sve troškove koji proizilaze iz otkazivanja u skladu sa ovim odjeljkom.



2.2. Kupac prihvata svoje obaveze prema Međunarodnom humanitarnom pravu i zakonu o ljudskim pravima. Kupac se slaže, izuzev ukoliko se Kupac i Vlada SAD ne dogovore drugačije u pisanoj formi, da koristi odbrambene artikle prodane ovdje, isključivo:

2.2.1 za unutrašnju bezbjednost,

2.2 za legitimnu samoodbranu,

2.2.3 za sprečavanje ili ometanje širenja oružja za masovno uništenje i sredstava za isporuku takvog oružja,

2.2.4 da dozvoli Kupcu da učestvuje u regionalnim ili kolektivnim aranžmanima ili mjerama u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, ili na drugi način da dozvoli Kupcu da učestvuje u kolektivnim mjerama koje zahtijevaju Ujedinjene nacije u svrhu održavanja ili obnavljanja međunarodnog mira i bezbjednosti: ili

2.2.5 u svrhu omogućavanja stranim vojnim snagama u manje razvijenim zemljama da grade javne radove i da se bave drugim aktivnostima korisnim za društveni i ekonomski razvoj.

2.2.6 u svrhe navedene u bilo kom Sporazumu o međusobnoj pomoći u odbrani između Vlade SAD i Kupca, ili,

2.2.7 u svrhe navedene u bilo kom drugom bilateralnom ili regionalnom sporazumu o odbrani u kojem su Vlada SAD i Kupac obje strane.

2.3. Kupac se slaže da Vlada SAD zadržava pravo da provjeri izvještaje da su odbrambeni proizvodi i usluge korišćeni u svrhe koje nisu odobrene, ili za upotrebu za koju Vlada SAD nije dala saglasnost.

2.4. Kupac neće prenijeti vlasništvo nad ili posjedovanjem odbrambenih proizvoda, komponenti i pratećeg materijala, srodne obuke ili drugih odbrambenih usluga (uključujući planove, specifikacije ili informacije), ili tehnologije isporučenih u skladu sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju, nikome ko nije službenik, zaposleni ili agent Kupca (isključujući transportne agencije) ili Vlade SAD, i neće koristiti ili dozvoliti njihovu upotrebu u svrhe koje nisu ovlašćene, izuzev ukoliko prethodno nije dobijena pisana saglasnost Vlade SAD. Kupac će osigurati, svim raspoloživim sredstvima, poštovanje vlasničkih prava na bilo koje predmete i sve planove, specifikacije ili informacije koje su dostavljene, bez obzira da li su patentirane ili ne. Kupac se takođe slaže da ponuđena odbrambena oprema neće biti prenijeta na Kipar niti će se na drugi način koristiti za dalje razdvajanje ili podjelu Kipra, i priznaje da je Kongres SAD dužan da bude obaviješten o svim značajnim dokazima da je odbrambena oprema prodana u ovom Pismu o ponudi i prihvatanju, korišćena na način koji nije u skladu sa ovom odredbom.



2.5 Kupac se slaže da neće preusmjeravati artikle i usluge primljene po ovom Pismu o ponudi i prihvatanju za svrhe ili primjenu koja nije ona za koju su nabavljeni, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakvu primjenu koja bi mogla doprinijeti nabavci, projektovanju, razvoju ili proizvodnji „rakete“, kako je definisano u odjeljku 74 Zakona o kontroli izvoza oružja (AECA) (22 U.S.C. 2797c). Artikli će se koristiti samo u navedene svrhe i takva upotreba neće biti modifikovana, niti će artikli biti modifikovani, ili replicirani, bez prethodne saglasnosti Vlade SAD. Ni artikli, niti njihove replike, niti derivati, neće biti ponovo prebačeni bez saglasnosti Vlade SAD. Vlada SAD ima pravo da preduzme mjere u skladu sa odjeljkom 73(a) AECA (22 U.S.C. 2797b(a)) u slučaju bilo kakvog izvoza, ili prenosa bilo koje opreme ili tehnologije Režima kontrole raketne tehnologije (MTCR) koja doprinosi nabavci, projektovanju, razvoju ili proizvodnji raketa u zemlji koja nije članica Režima kontrole raketne tehnologije / MTCR-a.


2.6. Kupac će održavati bezbjednost takvog artikla ili usluge i obezbijediće u suštini isti stepen bezbjednosne zaštite, koji takvim artiklima ili uslugama pruža Vlada Sjedinjenih Američkih Država. U mjeri u kojoj predmeti, uključujući planove, dizajne, specifikacije, tehničke podatke ili informacije, dostavljeni u vezi sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju mogu biti klasifikovani od strane Vlade SAD u bezbjednosne svrhe, Kupac potvrđuje da će održavati sličnu klasifikaciju i primjenjivati mjere neophodne za očuvanje takve bezbjednosti, ekvivalentne onima koje primjenjuje Vlada SAD i srazmjerne bezbjednosnim sporazumima između Vlade SAD i Kupca. Ako takvi bezbjednosni sporazumi ne postoje, Kupac potvrđuje da će klasifikovani artikli biti dostavljeni samo onim licima koja imaju odgovarajuću bezbjednosnu provjeru i posebnu potrebu da znaju, kako bi sproveli program Pisma o ponudi i prihvatanju i da će blagovremeno i u potpunosti obavijestiti Vladu SAD o svakom kompromisu, ili mogućem kompromisu, klasifikovanog materijala, ili informacija SAD, dostavljenih u skladu sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju. Kupac dalje potvrđuje da, ako se predmet sa američkom klasifikacijom isporuči izvođaču radova u skladu sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju: (a) artikal će biti razmijenjen putem zvaničnih vladinih kanala, (b) navedenom izvođaču radova će Kupac odobriti bezbjednosnu provjeru objekta na nivou koji je najmanje jednak nivou klasifikacije dotičnih informacija SAD, (c) svo osoblje izvođača radova koje zahtijeva pristup takvim artiklima, biće provjereno na odgovarajućem nivou od strane Kupca, i (d) Kupac je takođe odgovoran za sprovođenje bezbjednosnih mjera, dok je artikal u posjedu izvođača radova. Ukoliko se za otpremu koristi komercijalni transportni agent, Kupac potvrđuje da je taj agent provjeren na odgovarajućem nivou za rukovanje klasifikovanim predmetima. Ove mjere će se održavati tokom cijelog perioda, u kojem Vlada SAD može održavati takvu klasifikaciju. Vlada SAD će uložiti sve napore da obavijesti Kupca ako se klasifikacija promijeni.

2.7 U skladu sa članom 505 Zakona o stranoj pomoći iz 1961. godine, sa izmjenama i dopunama (FAA) (22 U.S.C. 2314), i članom 40A. AECA (22 U.S.C. 2785), Vladi SAD će biti dozvoljeno, na zahtjev, da sprovede verifikaciju praćenja krajnje upotrebe (EUM) u pogledu upotrebe, transfera i bezbjednosti svih odbrambenih artikala i odbrambenih usluga prenijetih u skladu sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju. Kupac se slaže da dozvoli zakazane inspekcije ili fizičke inventare, na zahtjev Vlade SAD, osim kada su drugi načini verifikacije EUM obostrano dogovoreni. Na zahtjev, evidencija o inventaru i odgovornosti koju vodi Kupac, biće dostupna američkom osoblju koje sprovodi verifikaciju praćenja krajnje upotrebe / EUM.

2.8. Bilo koji aranžman o kompenzaciji je isključivo između Kupca i izvođača radova u oblasti odbrane SAD. Vlada SAD ne može biti strana ni u jednom sporazumu o kompenzaciji, koji Kupac može zahtijevati u vezi sa prodajom obavljenom u ovom Pismu o ponudi i prihvatanju. Vlada SAD ne preuzima nikakvu obavezu da administrira ili ispunjava bilo kakve zahtjeve za kompenzaciju, niti da snosi bilo koje povezane troškove. Ako FMS kupac želi da dobije informacije u vezi sa troškovima kompenzacije, kupac za prodaju vojne opreme stranim državama treba da zatraži informacije direktno od izvođača radova u oblasti odbrane SAD. Indirektni troškovi kompenzacije mogu se smatrati razumnim bez dalje analize, u skladu sa Dodatkom o pravilniku o saveznom nabavkama u oblasti odbrane. Iako kompenzacije, kako su definisane u Dodatku o pravilniku o saveznom nabavkama u oblasti odbrane, nisu u okviru ugovora Ministarstva odbrane zaključenih radi ispunjenja zahtjeva ovog Pisma o ponudi i prihvatanju, troškovi kompenzacije mogu se nadoknaditi putem takvih ugovora.

3 Obezbjedeње štete i preuzimanje rizika

3.1 Kupac priznaje da će Vlada SAD nabaviti i isporučiti artikle, opisane u ovom Pismu o ponudi i prihvatanju na neprofitnoj osnovi u korist Kupca. Kupac se stoga obavezuje da obešteti i zaštititi Vladu SAD, njene agente, službenike i zaposlene od bilo kakvog gubitka ili odgovornosti (bilo u deliktnoj ili ugovornoj osnovi) koji mogu nastati u vezi sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju zbog:



3.1.1 Povrede ili smrti osoblja Kupca ili trećih lica,

3.1.2 Oštećenja ili uništenja (a) imovine Ministarstva odbrane, koja je dostavljena Kupcu ili dobavljačima, posebno za sprovođenje ovog Pisma o ponudi i prihvatanju, (b) imovine Kupca (uključujući artikle koje je Kupac naručio u skladu sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju, prije ili nakon prelaska vlasništva na Kupca), ili (3) imovine trećih lica, ili

3.1.3 kršenja ili drugih kršenja prava intelektualne svojine ili tehničkih podataka.

3.2 U skladu sa izričitim, posebnim ugovornim garancijama dobijenim za Kupca, Kupac se slaže da oslobodi izvođače radova i podizvođače Vlade SAD od odgovornosti za, i da će preuzeti rizik od gubitka ili štete na:

3.2.1 Imovini Kupca (uključujući stavke nabavljene u skladu sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju, prije ili nakon prelaska vlasništva na Kupca), i

3.2.2 Imovini Ministarstva odbrane SAD, koja je dostavljena dobavljačima radi sprovođenja ovog Pisma o ponudi i prihvatanju, u istoj mjeri u kojoj bi Vlada SAD preuzela odgovornost za svoju imovinu, kada bi sama nabavljala stavke koje su predmet nabavke.

4 Finansijski uslovi i odredbe

4.1 Cijene artikala koji se nabavljaju, biće naplaćene po njihovoj ukupnoj cijeni Vladi SAD. Izuzev ukoliko nije drugačije naznačeno, cijena artikala koji se nabavljaju, utvrđivanje dostupnosti, raspored plaćanja i projekcije isporuke su procjene zasnovane na najboljim dostupnim podacima. Vlada SAD će uložiti sve napore da obavijesti Kupca ili njegove ovlašćene predstavnike o:

4.1.1 Identifikovanim povećanjima troškova koja bi mogla dovesti do ukupnog povećanja procijenjenih troškova većeg od deset procenata od ukupne vrijednosti ovog Pisma o ponudi i prihvatanju (LOA),

4.1.2 Promjenama u rasporedu plaćanja i

4.1.3 Kašnjenjima koja bi mogla značajno uticati na procijenjene datume isporuke. Neobavješćavanje Vlade SAD o gore navedenom neće promijeniti obavezu Kupca prema svim pododjeljcima odjeljka 4.4.

4.2 Vlada SAD će vratiti sva primljena plaćanja po ovom Pismu o ponudi i prihvatanju, za koja se pokaže da prelaze konačne ukupne troškove isporuke i izvršenja i koja nisu potrebna za pokrivanje zaostalih obaveza po drugim Pismima o ponudi i prihvatanju Kupca.



4.3 Neblagovremeno plaćanje dugovanih iznosa od strane Kupca, može dovesti do kašnjenja u izvršenju ugovora od strane izvođača radova Ministarstva odbrane, potraživanja izvođača radova za povećane troškove, potraživanja izvođača radova za odgovornost za raskid ugovora, usljed kršenja ugovora, potraživanja Vlade SAD ili izvođača radova Ministarstva odbrane za troškove skladištenja, ili raskida ugovora od strane Vlade SAD po ovom ili drugim otvorenim pismima o ponudi i prihvatanju Kupca na teret Kupca.

4.4 Kupac se slaže sa sljedećim:

4.4.1 Da plati Vladi SAD ukupne troškove Vlade SAD za artikle, čak i ako troškovi prelaze iznose procijenjene u ovom Pismu o ponudi i prihvatanju

4.4.2 Da izvrši plaćanje čekom ili bankovnim transferom, plativ u američkim dolarima trezoru Sjedinjenih Država.

4.4.3 Ukoliko Uslovi prodaje navode „Gotovina sa prihvatanjem“ da, uz ovo pismo o ponudi i prihvatanju, prosljedi ček ili bankovni transfer, u punom iznosu prikazanom kao procijenjeni ukupni trošak i da se slaže da izvrši dodatnu uplatu/uplate nakon obavještenja o povećanju /povećanjima troškova i zahtjeva za sredstva za pokrivanje takvog/ih povećanja.

4.4.4 Ako Uslovi prodaje navode plaćanje „Gotovina prije isporuke“, da plati Vladi SAD iznose u vrijeme koje odredi Vlada SAD (uključujući početni depozit), kako bi se ispunili uslovi za plaćanje artikala koji će biti nabavljeni iz resursa Ministarstva odbrane. Zahtjevi Vlade SAD za sredstva mogu se zasnivati na procijenjenim troškovima za pokrivanje predviđenih isporuka artikala. Uplate se moraju izvršiti 90 dana prije vremena kada Ministarstvo odbrane planira takve isporuke, ili snosi takve troškove u ime Kupca.

4.4.5 Ako Uslovi prodaje navode plaćanje od strane „Pouzdanog obaveznika“, da se Vladi SAD isplate iznosi u vrijeme koje odredi Vlada SAD (uključujući početni depozit), kako bi se ispunila plaćanja zahtijevana u skladu sa ugovorima po kojima se artikli nabavljaju, kao i svaka šteta i troškovi koji mogu nastati raskidom ugovora od strane Vlade SAD, zbog otkazivanja ovog Pisma o ponudi i prihvatanju od strane Kupca. Zahtjevi Vlade SAD za sredstva, mogu se zasnivati na procijenjenim potrebama za avansnim i postepenim plaćanjima dobavljačima, procijenjenoj obavezi raskida, prognozama isporuke ili dokazima o konstruktivnoj isporuci, zavisno od slučaja. Plaćanja su potrebna 90 dana prije vremena kada Vlada SAD izvrši plaćanja u ime Kupca.

4.4.6 Ako Uslovi prodaje navode Strano vojno finansiranje (SVF), Kupac će platiti Vladi SAD troškove koji mogu biti veći od odobrenog iznosa finansiranja SVF.

4.4.7 Ako Uslovi prodaje navode „Plaćanje po isporuci“, računi mogu biti datirani od datuma isporuke artikala, ili od predviđenog datuma iste.

4.4.8 Zahtjevi za sredstva ili fakturisanje dospijevaju i plaćaju se u cjelosti po prezentaciji ili, ako je datum plaćanja naveden u zahtjevu za sredstva ili računu, na datum plaćanja koji je tako naveden, čak i ako takav datum plaćanja nije u skladu sa procijenjenim rasporedom plaćanja, ako postoji, sadržanim u ovom Pismu o ponudi i prihvatanju (LOA). Bez uticaja na obavezu Kupca da izvrši takvo/a plaćanje/a po dospelju, dokumentacija koja se tiče avansnih i postepenih plaćanja, procijenjene obaveze za raskid ugovora, ili dokaza o konstruktivnoj isporuci ili otpremi u prilog zahtjevima za sredstva, ili računima, biće stavljena na raspolaganje Kupcu od strane Ministarstva odbrane na zahtjev. Kada je to prikladno, Kupac može zahtijevati korekciju bilo kojih spornih fakturisanih stavki naknadnim podnošenjem izvještaja o neslaganju.

4.4.9 Da plati kamatu na bilo koji neto iznos, za koji je u zaostatku sa plaćanjima, utvrđen zajedničkim razmatranjem svih otvorenih Pisama o ponudi i prihvatanju Kupca sa Ministarstvom odbrane. Kamata će se obračunavati dnevno. Glavnica zaostalih obaveza biće izračunata kao višak kumulativnih finansijskih potreba Kupca, preko ukupnih kumulativnih plaćanja, nakon datuma dospelja kvartalnih plaćanja. Kamatna stopa koja se plaća biće stopa ne manja od stope koju odredi Ministar finansija, uzimajući u obzir trenutni prosječni tržišni prinos na neizmirene kratkoročne obaveze Vlade SAD, na posljednji dan u mjesecu koji prethodi neto zaostalim obavezama i biće izračunata od datuma neto zaostalih obaveza. 4.4.10 Određivanje Agencije za nabavku i odgovorne službe za plaćanje i njihove adrese kojima će Vlada SAD podnositi zahtjeve za sredstva i račune u skladu sa ovim Pismom ponude i prihvatanja/LOA.

4.4.11 Svi artikli, oprema, materijali, zalihe, roba ili druga roba kupljena sredstvima pomoći Vlade SAD izdvojenim i dodijeljenim u skladu sa zakonima o apropijacijama za strane operacije, finansiranje izvoza i srodne programe u svrhu podrške ovom Poslaničkom pismu, bez obzira da li ih direktno obezbjeđuje Vlada SAD ili putem ugovora o javnim nabavkama, ili na drugi način, u svrhu podrške ovom Poslaničkom pismu, biće oslobođeni svih poreza na dodatu vrijednost i carina koje nameće zemlja primalac, ili Kupac mora nadoknaditi



puni iznos poreza ili carine. Ovo izuzeće je pored bilo kog drugog poreskog izuzeća koje je Kupac obezbijedio putem posebnih sporazuma ili na drugi način.

5 Odredbe o transportu i neslaganjima

5.1 Vlada SAD se slaže da isporuči i prenese vlasništvo na Kupca u početnoj tački otpreme, izuzev ukoliko nije drugačije naznačeno u ovom Pismu ponude i prihvatanja. U pogledu artikala nabavljenih za prodaju Kupcu, to će obično biti u objektima za utovar proizvođača, a u pogledu artikala nabavljenih iz zaliha Vlade SAD, to će obično biti u skladištu u SAD. Artikli će biti upakovani u ambalaže, upakovani u sanduke ili na drugi način pripremljeni za otpremu, prije nego što vlasništvo bude preneseno. Ako je „Tačka isporuke“ navedena drugačije od početne tačke otpreme, Ministarstvo ili agencija SAD koja vrši isporuku organizovaće premještanje artikala do ovlašćenog mjesta isporuke, kao uslugu koja se nadoknađuje, ali će se vlasništvo prenijeti na početnoj tački otpreme. Vlada SAD se odriče svake odgovornosti za štetu ili gubitak artikala, koji nastane nakon prenosa vlasništva, bez obzira na to da li se transport vrši zajedničkim prevoznikom ili putem Transportnog sistema Ministarstva odbrane SAD.

5.2 Kupac se slaže da dostavi uputstva za otpremu koja uključuju oznaku za i kodove špeditera na osnovu koda za puštanje ponude.

5.3. Kupac je odgovoran za dobijanje osiguranja i carinskog odobrenja. Osim za artikle koje izvozi Vlada SAD, Kupac je odgovoran za osiguravanje da se izvozne dozvole pribave prije izvoza američkih odbrambenih predmeta. Vlada SAD ne snosi nikakvu odgovornost ako izvozne dozvole nisu izdate ili su povučene prije nego što se predmeti izvezu.

5.4 Kupac se slaže da prihvati DD obrasce 645 ili druge dokumente o isporuci kao dokaz da je vlasništvo prešlo i da su predmeti isporučeni. Vlasništvo nad odbrambenim predmetima koji se transportuju poštom prelazi na Kupca u trenutku otpreme paketa. Standardni obrazac 364 (Izveštaj o neslaganju u isporuci (SDR)) će se koristiti za podnošenje zahtjeva Vladi SAD za višak, manjak, oštećenje, duplo fakturisanje, nedostatak predmeta, nepravilnu identifikaciju, nepravilnu dokumentaciju ili neisporuku odbrambenih predmeta i neizvršenje odbrambenih usluga. Standardni obrazac 364 će biti blagovremeno podnjet od strane Kupca. Vlada SAD će odbiti svaki zahtjev, uključujući zahtjev za nedostatak ili neizvršenje, primljen više od godinu dana nakon isporuke, ili više od godinu dana nakon prelaska vlasništva nad odbrambenim predmetima, šta god nastupi prije, ili primljen više od 1 godine nakon završetka planiranog perioda izvršenja odbrambenih usluga, izuzev ukoliko Vlada SAD utvrdi da neobične i ubjedljive okolnosti koje uključuju latentne nedostatke opravdavaju razmatranje zahtjeva. Zahtjevi za neisporuku ili neprijem cijele serije biće odbijeni od strane Vlade SAD, ako su takvi zahtjevi primljeni više od godinu dana nakon planiranog datuma isporuke, ili početnog fakturisanja, šta god nastupi kasnije. Kupac se slaže da će artikle koji se ne slažu odmah vratiti u čuvanje Vlade SAD, u skladu sa bilo kojim uputstvom koje da Vlada SAD. Kupac može da podnese Izveštaj o neslaganju u snabđivanju u svrhu dokumentacije bez obzira na vrijednost u dolarima, ali samo Izveštaji o neslaganju u snabđivanju vrijedni 200 dolara ili više, biće pregledani radi moguće nadoknade, bez obzira na vrstu neslaganja. Ova minimalna vrijednost uključuje vrijednost stavke plus sve troškove transporta i rukovanja.

6 Garancije

6.1 Vlada SAD ne garantuje ni za jedan od artikala prodatih u skladu sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju, osim kako je predviđeno u odjeljku 6.1.1. Ugovori Ministarstva odbrane SAD uključuju garancijske klauzule samo izuzetno. Na zahtjev kupca, Vlada SAD će, u vezi sa artiklima koji se nabavljaju, i nakon blagovremenog obavještenja, pokušati da dobije ugovorne odredbe, kako bi se obezbijedile tražene garancije. Vlada SAD se dalje slaže da, na zahtjev kupca, ostvari prava (uključujući i ona koja proizilaze iz bilo kojih garancija) koja Vlada SAD može imati po osnovu ugovora vezanih za nabavku ovih predmeta. Dodatni troškovi koji proizilaze iz dobijanja posebnih ugovornih odredbi ili garancija, ili ostvarivanja prava po takvim odredbama ili garancijama, biće naplaćeni kupcu.

6.1.1 Vlada SAD garantuje vlasništvo nad predmetima prodanim kupcu po ovom ugovoru, ali ne daje nikakve druge garancije osim onih navedenih ovde. Posebno, Vlada SAD se odriče odgovornosti koja proizilazi iz kršenja ili drugog kršenja prava intelektualne svojine ili tehničkih podataka uzrokovanog upotrebom ili proizvodnjom van SAD od strane ili za Kupca artikala isporučenih ovim ugovorom.



6.1.2 Vlada SAD se slaže da koristi garancije u ime Kupca kako bi osigurala, u mjeri predviđenoj garancijom, zamjenu ili ispravku takvih artikala, za koje se utvrdi da su neispravni, kada se takav materijal nabavlja za Kupca.

6.2 Izuzev ukoliko se ne utvrdi da je stanje odbrambenih artikala drugačije od upotrebljivog (na primjer, „u viđenom stanju“), Ministarstvo odbrane će popraviti ili zamijeniti bez dodatnih troškova, isporučene odbrambene artikle, iz zaliha Ministarstva odbrane, koji su oštećeni, ili za koje se utvrdi da su neispravni, u pogledu materijala ili izrade, kada se utvrdi da su ti nedostaci postojali prije prenosa vlasništva, ili da su neispravni u dizajnu do te mjere da se artikli ne mogu koristiti u svrhu za koju su projektovani. Kvalifikovani predstavnici Vlade SAD i Kupca će se složiti o odgovornosti prema ovom ugovoru i korektivnim koracima koje treba preduzeti.

7 Rješavanje sporova

7.1 Ovo Pismo ponude i prihvatanja podliježe zakonima i propisima SAD, uključujući zakon o javnim nabavkama SAD.

7.2 Vlada SAD i Kupac se slažu da riješe svako neslaganje u vezi sa ovim Pismom ponude i prihvatanja, konsultacijama između Vlade SAD i Kupca i da neće upućivati bilo koje takvo neslaganje bilo kom međunarodnom sudu ili trećoj strani na rješavanje.



PISMO PONUDE I INFORMACIJE O PRIHVATANJU

1. OPŠTE INFORMACIJE. Ovdje se pružaju osnovne informacije koje se odnose na Pismo o ponudi i prihvatanju za upotrebu u SAD i od strane Kupca. Dodatne informacije mogu se dobiti iz Priručnika za upravljanje bezbednosnom pomoći, Ministarstva odbrane 5105.38-M, od Organizacije za bezbjednosnu saradnju (SCO) u zemlji, od direktora programa DSCA za zemlju ili od Agencije za implementaciju (IA).

2. INFORMACIJE KOJE JE UNIJELA VLADA SAD.

a. Uslovi prodaje i odgovornosti Kupca u skladu sa tim uslovima, opisani su u Pismu o ponudi i prihvatanju. Spisak svih uslova prodaje, sa objašnjenjima za svaki, prikazan je u Ministarstvu odbrane/DoD 5105.38-M

b. Opis/Uslov. Opis stavke se sastoji od kodiranja za upotrebu u upravljanju Pismom o ponudi i prihvatanju u SAD (počevši od Generic/MASL i kodova, automatski učitanih na osnovu MASL-a, koji identifikuju da li je stavka značajna vojna oprema (SME)/glavna odbrambena oprema (MDE), kontrolisana u okviru Režima kontrole raketne tehnologije (MTCR), predmet posebnog praćenja krajnje upotrebe (EUM) i kontrolisana u okviru identifikovane kategorije Međunarodnog prometa Američkih propisa (ITAR) Liste američke municije (USML). Korišćeni kodovi su navedeni u nastavku:

Značajna vojna oprema SME/ Glavna odbrambena oprema MDE

Y Glavna odbrambena oprema / MDE

S Značajna vojna oprema / SME koja nije Glavna odbrambena oprema MDE

N Non-SME

Režim kontrole raketne tehnologije (MTCR)

M Sadrži komponente kontrolisane MTCR-om

N Ne sadrži komponente kontrolisane MTCR-om

Praćenje krajnje upotrebe (EUM)

R Rutinski

E Poboljšano

Međunarodni propisi o trgovini oružjem (ITAR) Lista municije SAD (USML) Kategorija

I Vatreno oružje, oružje za blisku borbu i borbene sačmarice

II Oružje i naoružanje

III Municija/Ubojna sredstva

IV Lansirna vozila, vođene rakete, balističke rakete, rakete, torpedi, bombe i mine

V Eksplozivi i energetski materijali, pogonska goriva, zapaljivi agensi i njihovi sastojci

VI Ratni brodovi i specijalna pomorska oprema

VII Tenkovi i vojna vozila

VIII Avioni i prateća oprema

IX Vojna oprema za obuku i obuka

X Zaštitna oprema za osoblje i skloništa

XI Vojna elektronika

XII Oprema za kontrolu vatre, daljinomjer, optička oprema i oprema za navođenje i kontrolu

XIII Pomoćna vojna oprema

XIV Toksikološki agensi, uključujući hemijske agense, biološke agense i prateću opremu

XV Sistemi svemirskih letjelica i prateća oprema

XVI Nuklearno oružje, predmeti vezani za projektovanje i testiranje

XVII Klasifikovani članci, tehnički podaci i odbrambene usluge koje nisu navedene drugačije

XVIII Oružje usmjerene energije

XIX Gasnoturbinski motori i prateća oprema

XX Podmornički brodovi, okeanografska i prateća oprema

XXI Razni članci

- Nije predmet USML-a



Nakon toga slijedi kratak opis onoga što treba da se obezbijedi. Izuzev ukoliko nije drugačije naznačeno u Pismu o ponudi i prihvatanju, sve navedene stavke su u Kodu stanja A, Upotrebljivo-Izdaje se bez kvalifikacije, ili B, Upotrebljivo-Izdaje se sa kvalifikacijom, i predstavljaju novi, korišćeni, popravljeni ili reciklirani materijal, koji je upotrebljiv i može se izdati za svoju namjenu. U nekim slučajevima, referenca na napomenu u Uslovima i odredbama može dopuniti ili zamijeniti ove kodove.

c. Jedinica izdavanja je obično „EA“ (sa pripadajućom količinom; na primjer, 40 EA) ili „XX“ (jedinica izdavanja se ne primjenjuje, na primjer, za usluge ili nekoliko manje značajnih stavki, objedinjenih pod jednim brojem u pismu o ponudi i prihvatanju), ili prazno. Kada je XX ili prazno, količina ili jedinična cijena se ne prikazuje.

d. Kod izvora snabdijevanja (SC) u odjeljku Artikli ili usluge koji će se isporučiti, je jedno ili više od sljedećih:

S Pošiljka iz zaliha Ministarstva odbrane ili izvršenje od strane osoblja Ministarstva odbrane

P Iz nove nabavke

R Iz rekonstrukcije, popravke ili modifikacije od strane Vlade SAD


X Mješoviti izvor, kao što su zalihe i nabavka, ili neodređeno

E Stavke viška, u viđenom stanju

F Stavke iz Fonda za specijalne odbrambene nabavke (SDAF)

Navedeno vrijeme isporuke je broj mjeseci (MOS) procijenjen za isporuku odbrambenih artikala ili obavljanje odbrambenih usluga. „Vrijeme isporuke počinje implementacijom ove ponude, uključujući zaključivanje odgovarajućih finansijskih aranžmana, a završava se kada predmeti budu dostupni za transport.“

f. Kodovi vrste pomoći (TA) ispod mogu se naći i u Ministarstvu odbrane - DoD 4000.25-1-M:



3 Izvorni kod S; R ili E. Gotovinska prodaja iz zaliha sa plaćanjem unaprijed, na osnovu Zakona o kontroli izvoza oružja (AECA) odjeljak 21(b).

4 Izvorni kod X, Neodređen izvor sa plaćanjem unaprijed, AECA odjeljci 21(b), 22(a), 29.

5 Izvorni kod P, Gotovinska prodaja iz nabavke sa plaćanjem unaprijed, AECA odjeljak 22(a)

6 Izvorni kod S, R ili E, Plaćanje po isporuci; AECA odjeljak 21(d).

7 Izvorni kod P, Pouzdano preduzeće sa plaćanjem od 120 dana nakon isporuke, AECA odjeljak 22(b).

8 Izvorni kod S, R ili E, Prodaja zaliha sa plaćanjem od 120 dana nakon isporuke, AECA odjeljak 21(d).

A FAA Višak odbrambenih artikala - nenadoknativ, obezbijeđen na osnovu ovlašćenja odjeljka 516 Zakona o stranoj pomoći (FAA) iz 1961. godine, sa izmjenama i dopunama.

M Spajanje MAP-a/Grant Vlade SAD, FAA odjeljak 503(a)(3).

N FMS kredit (nepovratni), AECA odjeljci 23 ili 24

U Izvorni kod P, Sporazum o kooperativnoj logističkoj podršci (CLSSA) Narudžbina za prodaju strane vojske (FMSO) I

V Izvorni kod S; CLSSA FMSO II zalihe stečene u skladu sa FMSO I.

Z FMS kredit, AECA odjeljci 23 ili 24.

Bilješke o obuci: AP - Godišnji program obuke; SP - Posebna obuka osmišljena za podršku kupovini opreme iz SAD; NC - Ova ponuda ne predstavlja obavezu pružanja obuke u SAD; SC - Obuka u SAD koja se istovremeno obrađuje u posebnom Pismu o ponudi i prihvatanju, NR - Nije potrebna obuka u SAD za podršku ovoj kupovini.

h. Šifre za puštanje ponude (Ofr Rel Cde) i šifre za uslove isporuke (Del Trm Cde) ispod mogu se naći i u Ministarstvu odbrane - DoD 4500.9-R. Sljedeće šifre za puštanje ponude se takođe odnose na puštanje artikala za isporuku nazad kupcu na osnovu Pisama o ponudi i prihvatanju za popravku:

A - Teretne i pošiljke paketa biće automatski puštene od strane službe za otpremu bez prethodne najave o dostupnosti.

Y - Potrebno je prethodno obavještenje prije puštanja pošiljke, ali pošiljka može biti puštena automatski ako služba za otpremu ne primi uputstva za puštanje u roku od 15 kalendarskih dana. Pošiljke paketa biće automatski puštene.

Z - Potrebno je prethodno obavještenje prije puštanja pošiljke. Služba za otpremu će pratiti obavještenje o dostupnosti dok se ne dostave uputstva za puštanje. Pošiljke paketa biće automatski puštene.

X - Implementaciona agencija (IA) i predstavnik zemlje su se složili da:

-- IA će sponzorirati pošiljku na adresu u zemlji. Prema ovom sporazumu, kod špeditera takođe mora da sadrži X, a kod klijenta u zemlji (CC) mora biti unet u polje za oznaku za šifru na naslovnoj strani Pisma o ponudi i prihvatanju. MAPAD mora da sadrži CC kod i adrese za svaku vrstu pošiljke (poštanski paket ili teret).

-- Pošiljke treba da se šalju na mjesto sabiranja ili mjesto za pripremu, kako je naznačeno jasnim uputstvima o zahtjevima za izuzetke. Prema ovom sporazumu, kod špeditera mora da sadrži W. Oznaka za kod može se unijeti u prostor na naslovnoj strani Pisma o ponudi i prihvatanju, a MAPAD mora da sadrži oznaku za kod ako se oznaka za adresu koristi na pošiljci do mjesta sabiranja ili mjesta za pripremu.

i. Za sljedeće šifre uslova isporuke, Ministarstvo odbrane SAD isporučuje:

2 Do unutrašnjeg mjesta CONUS-a (ili unutrašnjeg mjesta u inostranstvu kada su porijeklo i odredište u istom geografskom području)

4 Nije primjenjivo (Kupac ima punu odgovornost na mjestu porijekla. Često se prosleđuje na naplatu špediteru u zemlji.)

5 Na CONUS mjestu prijema na opremi kopnenog prevoznika

7 Na prekomorskom unutrašnjem odredištu na opremi kopnenog prevoznika

8 Na CONUS mjestu prijema na brodu ili avionu

9 Na prekomorskom POD-u pored broda ili letjelice

Šifre uslova isporuke koje pokazuju odgovornost za transport Ministarstva odbrane SAD za Pisma o ponudi i prihvatanju za popravku, prikazane su u nastavku. Pismo o ponudi i prihvatanju će obezbijediti CONUS adresu za svaku stavku identifikovanu za popravku. Kupac mora da osigura da je ova adresa prikazana na svim kontejnerima i dokumentaciji kada se materijal vrati.



- A - Od prekomorskog POE preko CONUS odredišta do prekomorskog POD na brodu ili avionu
- B - Od prekomorskog POE preko CONUS odredišta do CONUS POE na brodu ili avionu
- C - Od CONUS POD na brodu ili avionu preko CONUS odredišta do CONUS POE na brodu ili avionu
- D - Od CONUS POD na brodu ili avionu preko CONUS odredišta do prekomorskog POD na brodu ili avionu
- E - Nije primjenjivo (Kupac snosi potpunu odgovornost.)
- F - Od prekomorskog unutrašnjeg odredišta preko CONUS odredišta do prekomorskog unutrašnjeg odredišta
- G - Od prekomorskog POE preko CONUS odredišta do prekomorskog POD pored broda ili aviona
- H - (Za klasifikovane predmete) Od CONUS unutrašnjeg odredišta do CONUS POE pored broda ili aviona
- J - (Za klasifikovane kriptografske predmete) Od CONUS unutrašnjeg odredišta do prekomorskog unutrašnjeg odredišta

3. INFORMACIJE KOJE KUPAC TREBA DA UNESE

Oznake za i Šifre špeditera nalaze se u Adresnom imeniku Programa vojne pomoći (MAPAD), Ministarstva odbrane DoD 4000.25-8-M. Agencija kupca koja nabavlja treba da prikaže Šifru za vojsku, mornaricu, vazduhoplovstvo ili drugu agenciju kupca, koja kupuje artikle. Takođe je potrebno navesti ime i adresu platnog ureda kupca.

a. **Šifra za oznaku za.** Ovu šifrutreba unijeti radi identifikacije adrese organizacije u zemlji kupca, koja treba da primi artikle. Ovo uključuje i vraćanje artikala popravljenih, u skladu sa Pismom o ponudi i prihvatanju.

(1) Ovu adresu će dodati Ministarstvo odbrane SAD adresi „Isporuka za“ na svim teretnim kontejnerima. Takođe će se pojaviti na artiklima koji se prosleđuju putem službe za dostavu malih paketa, uključujući i poštanske pakete.

Adresa treba da sadrži naziv i oznaku luke istovara (vodena ili vazdušna), naziv zemlje, naziv službe zemlje, okrug, grad, državu ili pokrajinu i (ako je primjenjivo) poštanski broj u zemlji ili sličan adresni kod.

(2) Pošiljaoci nisu ovlašćeni da stavljaju oznake na pošiljke. Ako kodovi i adrese nisu objavljeni, kontejneri će biti primljeni kod špeditera ili vojnog predstavnika SAD, u zemlji neobilježeni za dalju otpremu, što će dovesti do gubitaka, kašnjenja i dodatnih troškova. Vlada SAD će sponzorirati otpremu ovog materijala do mjesta porijekla franko bord SAD.



b. Šifra špeditera. Kada se primjenjuje šifra za puštanje ponude X, mora se unijeti šifra X ili W, o kojima se govorilo u odjeljku šifra za puštanje ponude X iznad.

c. Šifre nabavne agencije kupca:

B Američko vazduhoplovstvo

D Ratno vazduhoplovstvo

K Mornarički korpus

P Mornarica

T Drugo

4. FINANSIJE

a. Način finansiranja je prikazan u Pismu o ponudi i prihvatanju (LOA), Izmjene i dopune. Početni depozit koji se zahtijeva uz potpis Kupca po Pismu o ponudi i prihvatanju, je sastavni dio prihvatanja.

b. Rasporedi plaćanja po Pismu o ponudi i prihvatanju su procjene, u svrhu planiranja. DFAS-JAX/IN će zahtijevati plaćanje u skladu sa rasporedom plaćanja, izuzev ukoliko troškovi Ministarstva odbrane, uključujući 90-dnevne prognozirane zahtjeve, ne prelaze iznose potrebne rasporedom plaćanja. Kada se to dogodi, SAD će uložiti sve napore da obezbijede novi raspored putem Izmjena i dopuna Pisma o ponudi i prihvatanju, najmanje 45 dana prije sljedećeg datuma dospeljeća plaćanja. Kupac je dužan da vrši plaćanja u skladu sa kvartalnim DD obrascima 645 koje izdaje DFAS-JAX/IN, bez obzira na postojeći raspored plaćanja.

c. DD obrazac 645 služi kao račun i izvod sa računa. Lista isporuka Vojne prodaje inostranim zemljama – FMS, koja identifikuje stavke fizički, ili konstruktivno isporučene i usluge izvršene tokom perioda obračuna, biće priložena uz DD obrazac 645. DFAS-JAX/IN prosljeđuje ove obrasce kupcu u roku od 45 dana prije dospeljeća plaćanja, a kupci moraju blagovremeno da prosljede plaćanja u američkim dolarima vladi SAD, kako bi ispunili propisane rokove. Troškove koji prelaze iznose finansirane FMF sporazumima mora da plati kupac. Pitanja u vezi sa sadržajem DD obrazaca 645 i zahtjevi za prilagođavanje obračuna treba da se podnesu Službi za finansije i računovodstvo odbrane, na pažnju: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E 56th Street, Indianapolis, IN 46249.

d. Poželjni metod za prosljeđivanje gotovinskih plaćanja je bankovnim transferom na račun Ministarstva finansija u Federalnoj rezervnoj banci Njujorka koristeći standardni format za transfer sredstava federalnih rezervi. Federalni rezervni sistem (FRS) će prihvatati bankovne transfere samo od banaka koje su članice FRS-a: stoga, banke van SAD moraju da idu preko korespondentne banke članice FRS-a u SAD. Sljedeće informacije se odnose na gotovinska plaćanja.

Bankovni transfer--

ABA #021030004

Ministarstvo finansija SAD, Njujork

Kod lokacije agenta 00003801

Agencija korisnika DFAS-JAX/IN

Uplata od (zemlje ili međunarodne organizacije) za Pismo o ponudi i prihvatanju (identifikator na vrhu prve stranice Pismo o ponudi i prihvatanju)

Provjerite poštansku adresu

Defense Finance and Accounting Services

Na pažnju: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D

8899 E.56th Street

Indianapolis, IN 46249

e. Da bi se odobrila plaćanja iz sredstava raspoloživih u skladu sa sporazumima o zajmu ili grantu Inostranog vojnog finansiranja - FMF, od kupca se može zahtijevati da podnese zahtjev Službi za finansije i računovodstvo odbrane (Defense Finance and Accounting Services), na adresu: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E 56th Street, Indianapolis, IN 46249. Kupci treba da konsultuju važeće FMF sporazume za eksplicitna uputstva. Pitanja u vezi sa statusom FMF finansiranja i stanjima treba uputiti DSCA/CFM.



f. Plaćanja koja DFAS-JAX/IN ne primi do datuma dospijeca mogu biti predmet kamata, kako je navedeno u stavu 4.4.8 Standardnih uslova i odredbi Pisma o ponudi i prihvatanju.

g. Vrijednosti u Pismu o ponudi i prihvatanju su procjene. Konačni iznos će biti jednak troškovima za vladu SAD. Kada se isporuke izvrše i poznati troškovi budu fakturisani i naplaćeni, DFAS-JAX/IN će obezbijediti „Izvod završnog računa“ koji će sumirati konačne troškove. Višak sredstava biće dostupan za plaćanje neplaćenih računa po drugim izvodima, ili raspodijeljen kako je dogovoreno između Kupca i Zamjenika DSCA za upravljanje finansijama zemlje.

h. Kupac može otkazati ovo Pismo o ponudi i prihvatanju na zahtjev IA. Ako se ovo Pismo o ponudi i prihvatanju otkáže nakon implementacije, može se procijeniti administrativna doplata FMS-a koja je jednaka polovini primjenjive stope administrativne doplate FMS-a pomnožene sa naručenom vrijednošću Pisma o ponudi i prihvatanju, ili primjenjive stope administrativne doplate FMS-a pomnožene sa stvarnom vrijednošću Pisma o ponudi i prihvatanju pri zaključenju, šta god je veće.

5. IZMJENE PISMA O PONUDI I PRIHVATANJU. Izmjene mogu biti inicirane od strane Vlade SAD ili na zahtjev Kupca. Nakon prihvatanja osnovnog Pisma o ponudi i prihvatanju, ove izmjene će imati oblik izmjena ili modifikacija.

a. Izmjene obuhvataju izmjene obima, kao što su one koje utiču na vrstu ili broj značajnih artikala koje treba obezbijediti. Izmjene zahtijevaju prihvatanje Vlade SAD i Kupca na isti način kao i originalno Pismo o ponudi i prihvatanju.

b. Izmjene uključuju izmjene koje ne predstavljaju promjenu obima, kao što su povećanja ili smanjenja procijenjenih troškova ili izmjene rasporeda isporuke. Izmjene zahtijevaju samo potpis kao potvrdu prijema od strane Kupca.

c. Kada se potpišu, i osim ako nisu data alternativna uputstva, kopije izmjena i modifikacija treba da budu date istoj distribuciji u SAD kao i osnovni ugovor o potpisivanju.

d. Zahtjevi za izmjene potrebni prije prihvatanja od strane Kupca treba da budu dostavljeni IA na razmatranje. Svaka izmjena koju izvrši Kupac, a koju nije odobrio IA, smatra se kontra ponudom. Vidite DoD 5105.38-M za više informacija. Izmjene može inicirati Vlada SAD ili na zahtjev Kupca. Nakon prihvatanja osnovnog Pisma o ponudi i prihvatanju, ove izmjene će imati oblik izmjena ili modifikacija.

a. Izmjene obuhvataju izmjene obima, kao što su one koje utiču na vrstu ili broj značajnih artikala koje treba obezbijediti. Izmjene zahtijevaju prihvatanje Vlade SAD i Kupca na isti način kao i originalno Pismo o ponudi i prihvatanju


b. Izmjene uključuju izmjene koje ne predstavljaju promjenu obima, kao što su povećanja ili smanjenja procijenjenih troškova ili izmjene rasporeda isporuke. Izmjene zahtijevaju samo potpis kao potvrdu prijema od strane Kupca.

c. Kada se potpišu, i osim ako nisu data alternativna uputstva, kopije izmjena i modifikacija treba da budu date istoj distribuciji u SAD kao i osnovno Pismo o ponudi i prihvatanju.

d. Zahtjevi za izmjene potrebni prije prihvatanja od strane Kupca treba da budu dostavljeni IA na razmatranje. Svaka izmjena koju izvrši Kupac, a koju nije odobrio IA, smatra se kontra ponudom. Vidite DoD 5105.38-M za više informacija



6. **KORESPONDENCIJA.** Pitanja ili komentari u vezi sa ovim Pismom o ponudi i prihvatanju treba da navedu referencu zahtjeva kupca i identifikaciju koju je dodijelio IA u okviru Ministarstva odbrane.





United States of America
Letter of Offer and Acceptance (LOA)
MJ-B-OAC

Based on Montenegro Ministry of Defence Letter, dated 10 (continued on page 2)

Pursuant to the Arms Export Control Act, the Government of the United States (USG) offers to sell to the Montenegro, c/o Security Assistance Office, United States Embassy, Ljubjanska BB, Podgorica, Montenegro 81000, the defense articles or defense services (which may include defense design and construction services) collectively referred to as "items," set forth herein, subject to the provisions, terms, and conditions in this LOA.

This LOA is for Blanket Order Continental United States (continued on page 2)

Estimated Cost: \$200,000

Initial Deposit: \$200,000

Terms of Sale:

Cash with Acceptance

This offer expires on 28 Feb 2026. Unless a request for extension is made by the Purchaser and granted by the USG, the offer will terminate on the expiration date.

This LOA consists of page 1 through page 15.

The undersigned are authorized representatives of their Governments and hereby offer and accept, respectively, this LOA:

IA Reviewed/Approved

26 Sep 2025

US Signature

Date

Purchaser Signature

Date

Typed Name and Title

HQ TRADOC ATTG-TRI-S, FT. EUSTIS, VA 23604-5724

Implementing Agency

Agency

DSCA Reviewed/Approved

01 Oct 2025

DSCA

Date

Information to be provided by the Purchaser:

Mark for Code ____, Freight Forwarder Code ____, Purchaser Procuring Agency Code ____,

Name and Address of the Purchaser's Paying Office:

Customer reference continued: June 2025; and Office of Defense Cooperation - Montenegro Email dated 12 August 2025.

Case description continued: (CONUS) Training. Professional Military Education (PME), Specialized and Technical U.S. Army Institutional training for Armed Forces of Montenegro under the sponsorship of the U.S. Army.

Items to be Supplied (costs and months for delivery are estimates):

(1) Item Nbr	(2) Description/Condition	(3) Qty, Unit of Issue	(4) Costs		(5) SC / MOS / TA	(6) Ofc Rel Cde	(7) Del Trm Cde
			(a) Unit	(b) Total			
001 6	N00 000000FMSTRNG (N)(N)(R)(IX) TRAINING	XX		\$191,298	S(-) TA3	-	-
Blanket Order Continental United States (CONUS) Training							
This case includes continental United States (CONUS) training for international students.							
Travel and Living Allowance. This case line provides for U.S. Government and contractor training for Benefitting Country personnel. This Letter of Offer and Acceptance (LOA) also provides for International Military Student (IMS) travel and living allowance (TLA) and medical expenses while attending training. TLA includes transportation, excess baggage, transit lodging, subsistence costs lodging, meals, and incidental costs. TLA will be provided as established per the Security Assistance Management Manual (SAMM) and charged to this case. Living allowance per student is limited to the rates authorized in the SAMM, Table C10.T12.							
002 P	N7E 000000S365003 (N)(N)(R)(IX) MEDICAL SERVICES	XX		\$2,500	S(-) TA3	-	-
MEDICAL SERVICES							

Estimated Cost Summary:

(8) Net Estimated Cost	\$193,798
(9) Packing, Crating and Handling	\$0
(10) Administrative Charge	\$6,202
(11) Transportation	\$0
(12) Other	\$0
(13) Total Estimated Cost	\$200,000

To assist in fiscal planning, the USG provides the following anticipated costs of this LOA:

ESTIMATED PAYMENT SCHEDULE

<u>Payment Date</u>	<u>Quarterly</u>	<u>Cumulative</u>
Initial Deposit	\$200,000	\$200,000

Explanation for acronyms and codes, and financial information, may be found in the "Letter of Offer and Acceptance Information."

Signed Copy Distribution:

1. Upon acceptance, the Purchaser should return one signed copy of this LOA to Defense Finance and Accounting Service - Indianapolis ATTN: Security Assistance Accounting, DFAS-JAX/IN 8899 E. 56th Street Indianapolis, IN 46249-0230. Simultaneously, wire transfer of the initial deposit or amount due with acceptance of this LOA document (if required) should be made to ABA #021030004, U.S. Treasury NYC, Agency Location Code: 00003801, Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency, showing "MJ-B-OAC, payment from Montenegro"; or a check for the initial deposit, made payable to the US Treasury, mailed to Defense Finance and Accounting

Services, ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis, IN 46249, showing "MJ-B-OAC, payment from Montenegro". Wire transfer is preferred.

2. One signed copy should be returned to Department of the Army, Director, Security Assistance Training Field Activity - TRADOC, 950 Jefferson Avenue, Ft. Eustis, Virginia 23604-5724.

Note 1. TRAVEL AND LIVING ALLOWANCE.

Per E-SAMM C10.13.2 at the request of your government, and with concurrence of the U.S. Government, this LOA provides funds to defray students' travel and living allowances. IMS under the Security Cooperation Programs will be paid living allowances as established in Table C10.T12, Chapter 10 of the E-SAMM. This statement should also be annotated on the Invitational Travel Order. (1F6)

Note 2. MEDICAL SERVICES.

Authorized medical/dental services for students are estimated as \$500 per student. Final settlement of this Letter of Offer and Acceptance (LOA) will include the net cost of medical services rendered. Any unused portion of funds deposited to cover medical treatment will be returned to the purchaser when the LOA is closed. Purchaser or Benefitting Country agrees to deposit additional funds when initial medical deposit has been exhausted. (2D6)

Note 3. AVAILABILITY/NONAVAILABILITY OF UNACCOMPANIED QUARTERS.

Availability of on-post lodging is not guaranteed. (1S6)

Note 4. AVAILABILITY/NONAVAILABILITY OF FAMILY HOUSING.

On-post family housing is normally not available at training activities. Students accompanied by authorized dependents will be responsible for the arrangement and the payment of off-post family lodging to include transportation to and from the training site. Students with authorized accompanying dependents may occupy on-post family housing only after a determination has been made that U.S. military requirements are met and will be satisfied for projected duration of students' occupancy. The student is responsible for payment of associated fees and charges. (1T6)

Note 5. CANCELLATION/ATTRITION.

Any confirmed training seat in this LOA, must be used in accordance with the SAMM as modified by U.S. Army Cancellation Charge Policy message published annually for specified fiscal year. (1V6)

Note 6. OPEN-END TRAINING LOAs.

The dollar value of this open-end Letter of Offer and Acceptance (LOA) is based on known purchaser or Benefitting Country training requirements at the date of LOA preparation. Department of the Army (DA) does not guarantee that all desired training dates will be made available; however, DA will make its best effort in this regard. Purchaser or Benefitting Country will be notified as soon as possible of the training which can be scheduled. (1W6)

Note 7. STUDENT QUALIFICATION.

On notification of report date (or if a seat is in confirmed status for over 30 days), customer is responsible for furnishing qualified student(s), as stipulated by the U.S. Security Cooperation Organization in-country per AR 12-15, unless otherwise exempted/waived from such qualification by the U.S. Army. (1Y6)

Note 8. LIABILITY FOR DAMAGES.

The purchaser or Benefitting Country shall be liable for all damages to U.S. equipment (aircraft, trucks, etc.) due to negligence on the part of the student. (2L6)

Note 9. PERSONAL EXPENSES.

Students will be responsible for payment of charges for transportation (if electing to live off-post), meals, laundry service, and any other services or personal living expenses they incur. Purchaser or Benefitting Country agrees to ensure prompt payment for such expenses. (P5)

Note 10. TRAINING - HOMELAND SECURITY INFORMATION AND FORFEITURE CHARGES.

To receive training under this Letter of Offer and Acceptance (LOA), the purchaser or Benefitting Partner must provide all required biographic and biometric information for its International Military Students and Accompanying Family Members as arranged and specified by U.S. team in territory to allow adequate time for security vetting. If any required information is not provided by such date, the U.S. Government will cancel or re-schedule the subject training. Forfeiture charges may apply in accordance with the DoD Financial Management Regulation (FMR), Volume 15, Chapter 7 and the Security Assistance Management Manual (SAMM), Chapter 10. The purchaser or

Benefitting Partner are encouraged to simultaneously submit all required information for both a primary and an alternate training candidate."

Note 11. FINANCIAL STATEMENT AUDIT.

Security Assistance Accounts (SAA) are subject to U.S. Government financial audits in compliance with the audit provisions of the Chief Financial Officers (CFOs) Act of 1990 (P.L. 101-576), as amended, the Government Management Reform Act (GMRA) of 1994 (P.L. 103-356), and the Federal Financial Management Improvement Act of 1996 (P.L. 104-208). Per section 1.2 of the Letter of Offer and Acceptance (LOA) Standard Terms and Conditions, the U.S. Government will furnish the items from its stocks and resources, or will procure them under terms and conditions consistent with DoD regulations and procedures. These procedures include DoD's internal audits that will be performed on all SAAs. All transactions associated with this LOA may be audited and reviewed by an Independent Public Accountant. Title 10 United States Code Section U.S.C. 130c protects a customer's sensitive Foreign Military Sales information from public dissemination.

Note 12. NONRECURRING COSTS DO NOT APPLY - FOREIGN MILITARY SALES (FMS).

Nonrecurring Costs (NC) do not apply.

Note 13. CASE CLOSURE (ACCP) - FOREIGN MILITARY SALES (FMS).

The estimated closure date is 24 months after the date of projected final delivery or service performance, or 36 months for training cases.

Note 14. SUPPLY DISCREPANCY REPORT (SDR) TIME LIMITS.

Pursuant to paragraph 5.4 of the Standard Terms and Conditions with regard to Supply Discrepancy Reports (SDRs), the purchaser agrees to report misdirected or unordered shipments. The purchaser further agrees to report such shipments containing items that are identified as classified/sensitive materiel, and/or arms, arms parts, or explosives, within 24 hours of discovery, regardless of dollar value, for disposition instructions from the U.S. Government. The purchaser agrees to ship such classified/sensitive materiel, and/or arms, arms parts, or explosives within 30 days of U.S. Government direction for such return. For all other items, the purchaser agrees to ship discrepant articles within 180 days of receiving U.S. Government direction for such return. When appropriate, the U.S. Government may direct an

expedited return of an exemplar of the discrepant articles prior to issuing further direction.

Note 15. ADMINISTRATIVE SURCHARGE.

An administrative surcharge of 3.2% has been applied to line(s) 001 and 002.

Section

- 1 Conditions - United States Government (USG) Obligations
- 2 Conditions - General Purchaser Agreements
- 3 Indemnification and Assumption of Risks
- 4 Financial Terms and Conditions
- 5 Transportation and Discrepancy Provisions
- 6 Warranties
- 7 Dispute Resolution

1 Conditions - United States Government (USG) Obligations

1.1 Unless otherwise specified, items will be those which are standard to the U.S. Department of Defense (DoD), without regard to make or model.

1.2 The USG will furnish the items from its stocks and resources, or will procure them under terms and conditions consistent with DoD regulations and procedures. When procuring for the Purchaser, DoD will, in general, employ the same contract clauses, the same contract administration, and the same quality and audit inspection procedures as would be used in procuring for itself; except as otherwise requested by the Purchaser and as agreed to by DoD and set forth in this LOA. Unless the Purchaser has requested, in writing, that a sole source contractor be designated, and this LOA reflects acceptance of such designation by DoD, the Purchaser understands that selection of the contractor source to fill requirements is the responsibility of the USG, which will select the contractor on the same basis used to select contractors for USG requirements. Further, the Purchaser agrees that the U.S. DoD is solely responsible for negotiating the terms and conditions of contracts necessary to fulfill the requirements in this LOA.

1.3 The USG may incorporate anti-tamper (AT) protection into weapon systems and components that contain critical program information (CPI). The AT protection will not impact operations, maintenance, or logistics provided that all terms delineated in the system technical documentation are followed.

1.4 The USG will use its best efforts to provide the items for the dollar amount and within the availability cited.

1.5 Under unusual and compelling circumstances, when the national interest of the U.S. requires, the USG reserves the right to cancel or suspend all or part of this LOA at any time prior to the delivery of defense articles or performance of defense services. The USG shall be responsible for termination costs of its suppliers resulting from cancellation or suspension under this section. Termination by the USG of its contracts with its suppliers, other actions pertaining to such contracts, or cessation of deliveries or performance of defense services is not to be construed as cancellation or suspension of this LOA itself under this section.

1.6 U.S. personnel performing defense services under this LOA will not perform duties of a combatant nature, including duties relating to training and advising that may engage U.S. personnel in combat activities outside the U.S., in connection with the performance of these defense services.

1.7 The assignment or employment of U.S. personnel for the performance of this LOA by the USG will not take into account race, religion, national origin, or gender.

1.8 Unless otherwise specified, this LOA may be made available for public inspection consistent with the national security of the United States.

2 Conditions - General Purchaser Agreements

2.1 The Purchaser may cancel this LOA or delete items at any time prior to delivery of defense articles or performance of defense services. The Purchaser is responsible for all costs resulting from cancellation under this section.

2.2 The purchaser notes its obligations under International Humanitarian Law and Human Rights Law. The Purchaser agrees, except as may otherwise be mutually agreed in writing by the Purchaser and the USG, to use the defense articles sold hereunder only:

2.2.1 for internal security;

2.2.2 for legitimate self-defense;

2.2.3 for preventing or hindering the proliferation of weapons of mass destruction and of the means of delivering such weapons;

2.2.4 to permit the Purchaser to participate in regional or collective arrangements or measures consistent with the Charter of the United Nations, or otherwise to permit the Purchaser to participate in collective measures requested by the United Nations for the purpose of maintaining or restoring international peace and security; or

2.2.5 for the purpose of enabling foreign military forces in less developed countries to construct public works and to engage in other activities helpful to social and economic development.

2.2.6 for purposes specified in any Mutual Defense Assistance Agreement between the USG and the Purchaser; or,

2.2.7 for purposes specified in any other bilateral or regional defense agreement to which the USG and the Purchaser are both parties.

2.3 The Purchaser agrees that the USG retains the right to verify reports that defense articles and services have been used for purposes not authorized or for uses not consented to by the USG.

2.4 The Purchaser will not transfer title to, or possession of, the defense articles, components and associated support materiel, related training or other defense services (including plans, specifications, or information), or technology furnished under this LOA to anyone who is not an officer, employee, or agent of the Purchaser (excluding transportation agencies) or of the USG, and shall not use or permit their use for purposes other than those authorized, unless the written consent of the USG has first been obtained. The Purchaser will ensure, by all means available to it, respect for proprietary rights in any items and any plans, specifications, or information furnished, whether patented or not. The Purchaser also agrees that the defense articles offered will not be transferred to Cyprus or otherwise used to further the severance or division of Cyprus, and recognizes that the U.S. Congress is required to be notified of any substantial evidence that the defense articles sold in this LOA

have been used in a manner that is inconsistent with this provision.

2.5 The Purchaser agrees not to divert articles and services received under this LOA for purposes or uses other than those for which it was furnished, including, but not limited to, any use that could contribute to the acquisition, design, development or production of a "missile," as defined in section 74 of the Arms Export Control Act (AECA) (22 U.S.C. 2797c). The items will be used only for the purposes stated and such use will not be modified nor the items modified or replicated without the prior consent of the USG; neither the items nor replicas nor derivatives thereof will be retransferred without the consent of the USG. The USG has the right to take action under section 73(a) of the AECA (22 U.S.C. 2797b(a)) in the case of any export or transfer of any Missile Technology Control Regime (MTCR) equipment or technology that contributes to the acquisition, design, development or production of missiles in a country that is not an MTCR adherent.

2.6 The Purchaser will maintain the security of such article or service and will provide substantially the same degree of security protection afforded to such article or service by the United States Government. To the extent that items, including plans, designs, specifications, technical data, or information, furnished in connection with this LOA may be classified by the USG for security purposes, the Purchaser certifies that it will maintain a similar classification and employ measures necessary to preserve such security, equivalent to those employed by the USG and commensurate with security agreements between the USG and the Purchaser. If such security agreements do not exist, the Purchaser certifies that classified items will be provided only to those individuals having an adequate security clearance and a specific need to know in order to carry out the LOA program and that it will promptly and fully inform the USG of any compromise, or possible compromise, of U.S. classified material or information furnished pursuant to this LOA. The Purchaser further certifies that if a U.S. classified item is to be furnished to its contractor pursuant to this LOA: (a) the item will be exchanged through official Government channels, (b) the specified contractor will have been granted a facility security clearance by the Purchaser at a level at least equal to the classification level of the U.S. information involved, (c) all contractor personnel requiring access to such items will have been cleared to the appropriate level by the Purchaser, and (d) the Purchaser is also responsible for administering security measures while the item is in the contractor's possession. If a commercial transportation agent is to be used for shipment, the Purchaser certifies that such agent has been cleared at the appropriate level for handling classified items. These measures will be maintained throughout the period during which the USG may maintain such classification. The USG will use its best efforts to notify the Purchaser if the classification is changed.

2.7 Pursuant to section 505 of the Foreign Assistance Act of 1961, as amended (FAA) (22 U.S.C. 2314), and section 40A of the AECA (22 U.S.C. 2785), the USG will be permitted, upon request, to conduct end-use monitoring (EUM) verification with respect to the use, transfer, and security of all defense articles and defense services transferred under this LOA. The Purchaser agrees to permit scheduled inspections or physical inventories upon USG request, except when other means of EUM verification shall have been mutually agreed. Upon request, inventory and accountability records maintained by the Purchaser will be made available to U.S. personnel conducting EUM verification.

2.8. Any offset arrangement is strictly between the Purchaser and the U.S. defense contractor. The U.S. Government cannot be a party to any offset agreement that may be required by the Purchaser in relation to the sales made in this LOA. The USG assumes no obligation to administer or satisfy any offset requirements or bear any of the associated costs. If the FMS customer wishes to obtain information regarding offset costs, the FMS customer should request information directly from the U.S. defense contractor. Indirect offset costs may be deemed reasonable without further analysis in accordance with the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement. Although offsets, as defined in the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, are not within the scope of the DoD contracts entered into to fulfill the requirements of this LOA, offset costs may be reimbursed through such contracts.

3 Indemnification and Assumption of Risks

3.1 The Purchaser recognizes that the USG will procure and furnish the items described in this LOA on a non-profit basis for the benefit of the Purchaser. The Purchaser therefore undertakes to indemnify and hold the USG, its agents, officers, and employees harmless from any and all loss or liability (whether in tort or in contract) which might arise in connection with this LOA because of:

3.1.1 Injury to or death of personnel of the Purchaser or third parties,

3.1.2 Damage to or destruction of (a) property of DoD furnished to the Purchaser or suppliers specifically to implement this LOA, (b) property of the Purchaser (including the items ordered by the Purchaser pursuant to this LOA, before or after passage of title to the Purchaser), or (3) property of third parties, or

3.1.3 Infringement or other violations of intellectual property or technical data rights.

3.2 Subject to express, special contractual warranties obtained for the Purchaser, the Purchaser agrees to relieve the contractors and subcontractors of the USG from liability for, and will assume the risk of, loss or damage to:

3.2.1 The Purchaser's property (including items procured pursuant to this LOA, before or after passage of title to Purchaser), and

3.2.2 Property of DoD furnished to suppliers to implement this LOA, to the same extent that the USG would assume for its property if it were procuring for itself the items being procured.

4 Financial Terms and Conditions

4.1 The prices of items to be procured will be billed at their total cost to the USG. Unless otherwise specified, the cost of items to be procured, availability determination, payment schedule, and delivery projections quoted are estimates based on the best available data. The USG will use its best efforts to advise the Purchaser or its authorized representatives of:

4.1.1 Identifiable cost increases that might result in an overall increase in the estimated costs in excess of ten percent of the total value of this LOA,

4.1.2 Changes in the payment schedule, and

4.1.3 Delays which might significantly affect estimated delivery dates. USG failure to advise of the above will not change the Purchaser's obligation under all subsections of section 4.4.

4.2 The USG will refund any payments received for this LOA which prove to be in excess of the final total cost of delivery and performance and which are not required to cover arrearages on other LOAs of the Purchaser.

4.3 The Purchaser's failure to make timely payments in the amounts due may result in delays in contract performance by DoD contractors, claims by contractors for increased costs, claims by contractors for termination liability for breach of contract, claims by USG or DoD contractors for storage costs, or termination of contracts by the USG under this or other open Letters of Offer and Acceptance of the Purchaser at the Purchaser's expense.

4.4 The Purchaser agrees to the following:

4.4.1 To pay to the USG the total cost to the USG of the items even if costs exceed the amounts estimated in this LOA.

4.4.2 To make payment(s) by check or wire transfer payable in U.S. dollars to the Treasurer of the United States.

4.4.3 If Terms of Sale specify "Cash with acceptance", to forward with this LOA a check or wire transfer in the full amount shown as the estimated Total cost, and agrees to make additional payment(s) upon notification of cost increase(s) and request(s) for funds to cover such increase(s).

4.4.4 If Terms of Sale specify payment to be "Cash prior to delivery", to pay to the USG such amounts at such times as may be specified by the USG (including initial deposit) in order to meet payment requirements for items to be furnished from the resources of DoD. USG requests for funds may be based on estimated costs to cover forecasted deliveries of items. Payments are required 90 days in advance of the time DoD plans such deliveries or incurs such expenses on behalf of the Purchaser.

4.4.5 If Terms of Sale specify payment by "Dependable Undertaking," to pay to the USG such amounts at such times as may be specified by the USG (including initial deposit) in order to meet payments required by contracts under which items are being procured, and any damages and costs that may accrue from termination of contracts by the USG because of Purchaser's cancellation of this LOA. USG requests for funds may be based upon estimated requirements for advance and progress payments to suppliers, estimated termination liability, delivery forecasts, or evidence of constructive delivery, as the case may be. Payments are required 90 days in advance of the time USG makes payments on behalf of the Purchaser.

4.4.6 If the Terms of Sale specify Foreign Military Financing (FMF), the Purchaser will pay to the USG such costs as may be in excess of the approved FMF funding amount.

4.4.7 If Terms of Sale specify "Payment on delivery", that bills may be dated as of the date(s) of delivery of the items, or upon forecasts of the date(s) thereof.

4.4.8 That requests for funds or billing are due and payable in full on presentation or, if a payment date is specified in the request for funds or bill, on the payment date so specified, even if such payment date is not in accord with the estimated payment schedule, if any, contained in this LOA. Without affecting Purchaser's obligation to make such payment(s) when due, documentation concerning advance and progress payments, estimated termination liability, or evidence of constructive delivery or shipment in support of requests for funds or bills will be made available to the Purchaser by DoD upon request. When appropriate, the Purchaser may request adjustment of any questioned billed items by subsequent submission of a discrepancy report.

4.4.9 To pay interest on any net amount by which it is in arrears on payments, determined by considering collectively all of the Purchaser's open LOAs with DoD. Interest will be calculated on a daily basis. The principal amount of the arrearage will be computed as the excess of cumulative financial requirements of the Purchaser over total cumulative payments after quarterly billing payment due dates. The rate of interest paid will be a rate not less than a rate determined by the Secretary of the Treasury taking into consideration the current average market yield on outstanding short-term obligations of the USG as of the last day of the month preceding the net arrearage and shall be computed from the date of net arrearage.

4.4.10 To designate the Procuring Agency and responsible Paying Office and address thereof to which the USG will submit requests for funds and bills under this LOA.

4.4.11 Any articles, equipment, materials, supplies, goods, or other commodities purchased with USG assistance funds appropriated and allocated pursuant to foreign operations, export financing, and related programs appropriations acts in support of this LOA, whether provided directly by the USG or through procurement contracts or otherwise in support of this LOA, shall be exempt from all value added taxes and customs duties imposed by the recipient country or the full amount of the tax or customs duty must be reimbursed by the Purchaser. This exemption is in addition to any other tax exemption provided by the Purchaser through separate agreements or other means.

5 Transportation and Discrepancy Provisions

5.1 The USG agrees to deliver and pass title to the Purchaser at the initial point of shipment unless otherwise specified in this LOA. With respect to items procured for sale to the Purchaser, this will normally be at the manufacturer's loading facility; with respect to items furnished from USG stocks, this will normally be at the U.S. depot. Articles will be packed, crated, or otherwise prepared for shipment prior to the time title passes. If "Point of Delivery" is specified other than the initial point of shipment, the supplying U.S. Department or Agency will arrange movement of the articles to the authorized delivery point as a reimbursable service but will pass title at the initial point of shipment. The USG disclaims any liability for damage or loss to the items incurred after passage of title irrespective of whether transportation is by common carrier or by the U.S. Defense Transportation System.

5.2 The Purchaser agrees to furnish shipping instructions which include Mark For and Freight Forwarder Codes based on the Offer Release Code.

5.3 The Purchaser is responsible for obtaining insurance coverage and customs clearances. Except for articles exported by the USG, the Purchaser is responsible for ensuring that export licenses are obtained prior to export of U.S. defense articles. The USG incurs no liability if export licenses are not granted or they are withdrawn before items are exported.

5.4 The Purchaser agrees to accept DD Forms 645 or other delivery documents as evidence that title has passed and items have been delivered. Title to defense articles transported by parcel post passes to the Purchaser at the time of parcel post shipment. Standard Form 364 (Supply Discrepancy Report (SDR)) will be used in submitting claims to the USG for overage, shortage, damage, duplicate billing, item deficiency, improper identification, improper documentation, or non-shipment of defense articles and non-performance of defense services. The Standard Form 364 will be submitted promptly by the Purchaser. The USG will disallow any claim, including a claim for shortage or nonperformance, received more than 1 year after delivery or more than 1 year after passage of title to the defense articles, whichever comes first, or received more than 1 year after the end of the scheduled period of performance for defense services, unless the USG determines that unusual and compelling circumstances involving latent defects justify consideration of the claim. Claims for non-shipment or non-receipt of an entire lot will be disallowed by the USG if such claims are received more than 1 year after the scheduled delivery date or initial billing, whichever is later. The Purchaser agrees to return discrepant articles to the USG's custody promptly in accordance with any direction provided by the USG. The Purchaser may submit SDRs for documentation purposes regardless of the

dollar value, but only SDRs valued at \$200 or more will be reviewed for possible compensation regardless of the type of discrepancy. This minimum value includes the value of the item plus any transportation and handling costs.

6 Warranties

6.1 The USG does not warrant or guarantee any of the items sold pursuant to this LOA except as provided in section 6.1.1. DoD contracts include warranty clauses only on an exception basis. If requested by the Purchaser, the USG will, with respect to items being procured, and upon timely notice, attempt to obtain contract provisions to provide the requested warranties. The USG further agrees to exercise, upon the Purchaser's request, rights (including those arising under any warranties) the USG may have under contracts connected with the procurement of these items. Additional costs resulting from obtaining special contract provisions or warranties, or the exercise of rights under such provisions or warranties, will be charged to the Purchaser.

6.1.1 The USG warrants the title of items sold to the Purchaser hereunder but it makes no warranties other than those set forth herein. In particular, the USG disclaims liability resulting from infringement or other violation of intellectual property or technical data rights occasioned by the use or manufacture outside the U.S. by or for the Purchaser of items supplied hereunder.

6.1.2 The USG agrees to exercise warranties on behalf of the Purchaser to assure, to the extent provided by the warranty, replacement or correction of such items found to be defective, when such materiel is procured for the Purchaser.

6.2 Unless the condition of defense articles is identified to be other than serviceable (for example, "as-is"), DoD will repair or replace at no extra cost defense articles supplied from DoD stocks which are damaged or found to be defective in respect to materiel or workmanship when it is established that these deficiencies existed prior to passage of title, or found to be defective in design to such a degree that the items cannot be used for the purpose for which they were designed. Qualified representatives of the USG and of the Purchaser will agree on the liability hereunder and the corrective steps to be taken.

7 Dispute Resolution

7.1 This LOA is subject to U.S. law and regulation, including U.S. procurement law.

7.2 The USG and the Purchaser agree to resolve any disagreement regarding this LOA by consultations between the USG and the Purchaser and not to refer any such disagreement to any international tribunal or third party for settlement.

LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE INFORMATION

1. GENERAL. This provides basic information pertaining to the LOA for U.S. and Purchaser use. Additional information may be obtained from the Security Assistance Management Manual, DoD 5105.38-M, the in-country Security Cooperation Organization (SCO), the DSCA Country Program Director, or from the Implementing Agency (IA).

2. INFORMATION ENTERED BY THE USG.

a. Terms of Sale, and Purchaser responsibilities under those Terms, are described on the LOA. A list of all Terms of Sale, with explanations for each, is shown in DoD 5105.38-M.

b. Description/Condition. The item description consists of coding for use in U.S. management of the LOA (starting with Generic/MASL and codes, loaded automatically based on the MASL, that identify whether the line item is Significant Military Equipment (SME)/Major Defense Equipment (MDE), controlled under the Missile Technology Control Regime (MTCR), subject to special End-Use Monitoring (EUM), and controlled under an identified Category of the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) U.S. Munitions List (USML). Codes used are listed below:

SME/MDE

- Y MDE
- S SME that is not MDE
- N Non-SME

Missile Technology Control Regime (MTCR)

- M Contains MTCR-controlled components
- N Contains no MTCR-controlled components

End-Use Monitoring (EUM)

- R Routine
- E Enhanced

International Traffic in Arms Regulations (ITAR) U.S. Munitions List (USML) Category

- I Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns
- II Guns and Armament
- III Ammunition/Ordnance
- IV Launch Vehicles, Guided Missiles, Ballistic Missiles, Rockets, Torpedoes, Bombs and Mines
- V Explosives and Energetic Materials, Propellants, Incendiary Agents and Their Constituents
- VI Vessels of War and Special Naval Equipment
- VII Tanks and Military Vehicles
- VIII Aircraft and Associated Equipment
- IX Military Training Equipment and Training
- X Protective Personnel Equipment and Shelters
- XI Military Electronics
- XII Fire Control, Range Finder, Optical and Guidance and Control Equipment
- XIII Auxiliary Military Equipment
- XIV Toxicological Agents, Including Chemical Agents, Biological Agents, and Associated Equipment
- XV Spacecraft Systems and Associated Equipment
- XVI Nuclear Weapons, Design and Testing Related Items
- XVII Classified Articles, Technical Data and Defense Services Not Otherwise Enumerated
- XVIII Directed Energy Weapons
- XIX Gas Turbine Engines and Associated Equipment
- XX Submersible Vessels, Oceanographic and Associated Equipment
- XXI Miscellaneous Articles
- Not a USML Item

This is followed by a short description of what is to be provided. Unless otherwise noted in the LOA, all items listed are in Condition Code A, Serviceable-Issuable without Qualification, or B, Serviceable-Issuable with Qualification, and are new, used, repaired, or reconditioned material which is serviceable and issuable for its intended purpose. In some instances, reference to a note in the Terms and Conditions may complement or replace these codes.

c. The Unit of Issue is normally "EA" (with associated quantity; for example, 40 EA) or "XX" (unit of issue not applicable; for example, services or several less significant items consolidated under one LOA Item Number), or blank. When XX or blank, a quantity or Unit Cost is not shown.

d. The Source of Supply Code (SC) in the Articles or Services to be Supplied Section is one or more of the following:

- S Shipment from DoD stocks or performance by DoD personnel
- P From new procurement
- R From rebuild, repair, or modification by the USG
- X Mixed source, such as stock and procurement, or undetermined
- E Excess items, as is
- F Special Defense Acquisition Fund (SDAF) items

e. Availability lead time cited is the number of months (MOS) estimated for delivery of defense articles or performance of defense services. The lead time starts with Implementation of this Offer, including the conclusion of appropriate financial arrangements, and ends when items are made available to transportation.

f. Type of Assistance (TA) Codes below may also be found in DoD 4000.25-1-M:

- 3 Source Code S, R, or E; Cash Sale from Stock with Payment in Advance, based on Arms Export Control Act (AECA) Section 21(b).
- 4 Source Code X; Source Undetermined with Payment in Advance, AECA Sections 21(b), 22(a), 29.
- 5 Source Code P; Cash Sale from Procurement with Payment in Advance, AECA Section 22(a).
- 6 Source Code S, R, or E; Payment on Delivery; AECA Section 21(d).
- 7 Source Code P; Dependable Undertaking with 120 days Payment after Delivery; AECA Section 22(b).
- 8 Source Code S, R, or E; Stock Sales with 120 days Payment after Delivery; AECA Section 21(d).
- A FAA Excess Defense Articles - non-reimbursable, provided under the authority of Section 516 of the Foreign Assistance Act (FAA) of 1961, as amended.
- M MAP Merger/USG Grant; FAA Section 503(a)(3).
- N FMS Credit (Nonrepayable); AECA Sections 23 or 24.
- U Source Code P; Cooperative Logistics Supply Support Arrangement (CLSSA) Foreign Military Sales Order (FMSO) I.
- V Source Code S; CLSSA FMSO II stocks acquired under FMSO I.
- Z FMS Credit; AECA Sections 23 or 24.

g. Training notes: AP - Annual training program; SP - Special training designed to support purchases of U.S. equipment; NC - This offer does not constitute a commitment to provide U.S. training; SC - U.S. training concurrently being addressed in separate LOA; NR - No U.S. training is required in support of this purchase.

h. Offer Release Codes (Ofr Rel Cde) and Delivery Term Codes (Del Trm Cde) below may also be found in DoD 4500.9-R. The following Offer Release Codes also pertain to release of items for shipment back to Purchaser on repair LOAs:

- A Freight and parcel post shipments will be released automatically by the shipping activity without advance notice of availability.
- Y Advance notice is required before release of shipment, but shipment can be released automatically if release instructions are not received by shipping activity within 15 calendar days. Parcel post shipments will be automatically released.
- Z Advance notice is required, before release of shipment. Shipping activity will follow up on the notice of availability until release instructions are furnished. Parcel post shipments will be automatically released.
- X The Implementing Agency (IA) and country representative have agreed that the:

-- IA will sponsor the shipment to a country address. Under this agreement, the Freight Forwarder Code must also contain X and a Customer-within-country (CC) Code must be entered in the Mark For Code on the front page of the LOA. The MAPAD must contain the CC Code and addresses for each type of shipment (parcel post or freight).

-- Shipments are to be made to an assembly point or staging area as indicated by clear instructions on exception requisitions. Under this agreement, the Freight Forwarder Code must contain W. A Mark For Code may be entered in the Mark For Code space on the front page of the LOA, and the MAPAD must contain the Mark For Code if the Mark For Address is to be used on the shipment to the assembly point or staging area.

i. For the following Delivery Term Codes, DoD delivers:

- 2 To a CONUS inland point (or overseas inland point when the origin and destination are both in the same geographic area)
- 4 Not applicable (Purchaser has full responsibility at the point of origin. Often forwarded collect to country freight forwarder.)
- 5 At the CONUS POE on the inland carrier's equipment
- 7 At the overseas inland destination on board the inland carrier's equipment
- 8 At the CONUS POE on board the vessel or aircraft
- 9 At the overseas POD alongside the vessel or aircraft

Delivery Term Codes showing DoD transportation responsibility for repair LOAs are shown below. The LOA will provide a CONUS address for each item identified for repair. The Purchaser must assure this address is shown on all containers and documentation when materiel is returned.

- A From overseas POE through CONUS destination to overseas POD on board the vessel or aircraft
- B From overseas POE through CONUS destination to CONUS POE on board the vessel or aircraft
- C From CONUS POD on board the vessel or aircraft through CONUS destination to CONUS POE on board the vessel or aircraft
- D From CONUS POD on board the vessel or aircraft through the CONUS destination to overseas POD on board the vessel or aircraft
- E Not applicable (Purchaser has complete responsibility.)
- F From overseas inland point through CONUS destination to overseas inland destination
- G From overseas POE through CONUS destination to overseas POD alongside vessel or aircraft
- H (For classified items) From CONUS inland point to CONUS POE alongside vessel or aircraft
- J (For classified cryptographic items) From CONUS inland point to overseas inland destination

3. INFORMATION TO BE ENTERED BY THE PURCHASER.

Mark For and Freight Forwarder Codes are maintained in the Military Assistance Program Address Directory (MAPAD), DoD 4000.25-8-M. The Purchaser Procuring Agency should show the code for the Purchaser's Army, Navy, Air Force, or other agency that is purchasing the item(s). The Name and Address of the Purchaser's Paying Office is also required.

a. Mark For Code. This Code should be entered for use in identifying the address of the organization in the Purchaser country that is to receive the items. This includes return of items repaired under an LOA.

(1) This address will be added by the U.S. DoD to the Ship To address on all freight containers. It will also appear on items forwarded by small parcel delivery service, including parcel post. The address should include the port of discharge name and designator (water or air); country name, country service name, street, city, state or province, and (if applicable) in-country zip or similar address code.

(2) Shippers are not authorized to apply shipment markings. If codes and addresses are not published, containers will be received at the freight forwarder or U.S. military representative in-country unmarked for onward shipment with resultant losses, delays, and added costs. The USG will sponsor shipment of this materiel to FOB U.S. point of origin.

b. Freight Forwarder Code. When Offer Release Code X applies, Code X or W, discussed under Offer Release Code X above, must be entered.

c. Purchaser Procuring Agency Codes:

B Army
D Air Force
K Marine Corps
P Navy
T Other

4. FINANCIAL

a. The method of financing is shown in the LOA, Amendment, or Modification. The initial deposit required with Purchaser signature of the LOA is an integral part of the acceptance.

b. LOA payment schedules are estimates, for planning purposes. DFAS-JAX/IN will request payment in accordance with the payment schedule unless DoD costs, including 90-day forecasted requirements, exceed amounts required by the payment schedule. When this occurs, the U.S. will use its best efforts to provide a new schedule via LOA Modification at least 45 days prior to the next payment due date. The Purchaser is required to make payments in accordance with quarterly DD Forms 645 issued by DFAS-JAX/IN regardless of the existing payment schedule.

c. The DD Form 645 serves as the bill and statement of account. An FMS Delivery Listing identifying items physically or constructively delivered and services performed during the billing period, will be attached to the DD Form 645. DFAS-JAX/IN forwards these forms to the Purchaser within 45 days before payments are due and Purchasers must forward payments in U.S. dollars to the USG in time to meet prescribed due dates. Costs in excess of amounts funded by FMF agreements must be paid by the Purchaser. Questions concerning the content of DD Forms 645 and requests for billing adjustments should be submitted to the Defense Finance and Accounting Services, ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis, IN 46249.

d. The preferred method for forwarding cash payments is by bank wire transfer to the Department of the Treasury account at the Federal Reserve Bank of New York using the standard federal reserve funds transfer format. Wire transfers will be accepted by the Federal Reserve System (FRS) only from banks that are members of the FRS; therefore, non-U.S. banks must go through a U.S. correspondent FRS member bank. The following information is applicable to cash payments:

Wire transfer--
ABA #021030004
U.S. Treasury NYC
Agent Location Code 00003801
Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency
Payment from (country or international organization) for Letter of Offer and Acceptance (Identifier at the top of the first page of the LOA)

Check mailing address--

Defense Finance and Accounting Services
ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D
8899 E. 56th Street
Indianapolis, IN 46249

e. To authorize payments from funds available under FMF loan or grant agreements, the Purchaser may be required to submit a letter of request to the Defense Finance and Accounting Services, ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis, IN 46249. Purchasers should consult applicable FMF agreements for explicit instructions. Questions pertaining to the status of FMF financing and balances should be directed to DSCA/CFM.

f. Payments not received by DFAS-JAX/IN by the due date may be subject to interest charges as outlined in paragraph 4.4.8 of the LOA Standard Terms and Conditions.

g. The values on the LOA are estimates. The final amount will be equal to the cost to the USG. When deliveries are made and known costs are billed and collected, DFAS-JAX/IN will provide a "Final Statement of Account" which will summarize final costs. Excess funds will be available to pay unpaid billings on other statements or distributed as agreed upon between the Purchaser and the DSCA Deputy for Country Financial Management.

h. The Purchaser may cancel this LOA upon request to the IA. If this LOA is canceled after implementation, an FMS administrative surcharge may be assessed that equals one-half of the applicable FMS administrative surcharge rate times the ordered LOA value, or the applicable FMS administrative surcharge rate times the actual LOA value at closure, whichever is higher.

5. CHANGES TO THE LOA. Changes may be initiated by the USG or by requests from the Purchaser. After acceptance of the basic LOA, these changes will take the form of Amendments or Modifications.

a. Amendments encompass changes in scope, such as those which affect the type or number of significant items to be provided. Amendments require acceptance by the USG and the Purchaser in the same manner as the original LOA.

b. Modifications include changes that do not constitute a change in scope, such as increases or decreases in estimated costs or delivery schedule changes. Modifications require signature only to acknowledge receipt by the Purchaser.

c. When signed, and unless alternate instructions are provided, copies of Amendments and Modifications should be given the same U.S. distribution as the basic LOA.

d. Requests for changes required prior to acceptance by the Purchaser should be submitted to the IA for consideration. Any change made by the Purchaser and not authorized by the IA is considered a counteroffer. See DoD 5105.38-M for more information.

6. CORRESPONDENCE. Questions or comments regarding this LOA should identify the Purchaser request reference and the identification assigned by the IA within the Department of Defense.